

**Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA**

Član 1

U Carinskom zakonu ("Službeni list RCG", br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i "Službeni list CG", broj 21/08) u članu 5 tačka 5 mijenja se i glasi:

5) *carinarnica* je organizaciona jedinica carinskog organa koja obavlja sve ili pojedine poslove utvrđene carinskim i drugim propisima;

Poslije tačke 5 dodaje se pet novih tačaka koje glase:

„5a) *carinska ispostava* je organizaciona jedinica carinarnice koja obavlja sve ili pojedine poslove iz djelokruga carinarnice;

5b) *ulazna carinska ispostava* je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, kojoj se bez odlaganja podnosi roba koja se unosi na carinsko područje Crne Gore, i u kojoj se obavljaju odgovarajuće ulazne provjere koje se zasnivaju na analizi rizika;

5c) *uvozna carinska ispostava* je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, u kojoj se obavljaju formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika, radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe koja je unesena na carinsko područje Crne Gore;

5d) *izvozna carinska ispostava* je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, u kojoj se obavljaju formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika, radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe koja napušta carinsko područje Crne Gore;

5e) *izlazna carinska ispostava* je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, kojoj se roba podnosi prije nego napusti carinsko područje Crne Gore i u kojoj se obavljaju carinske provjere u pogledu ispunjavanja izvoznih formalnosti i odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika;“

U tački 8 podtačka a riječi: „obuhvata robu uvezenu spolja u carinsko područje“ zamjenjuju se riječima: „sadrži robu uvezenu iz drugih država;“.

Tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) strana roba je roba koja nije obuhvaćena tačkom 13 ovog člana ili roba koja je izgubila status domaće robe. Roba gubi status domaće robe kada stvarno napusti carinsko područje Crne Gore, osim u slučajevima iz čl. 165 i 166 ovog zakona;“

Tač. 14 i 15 mijenjaju se i glase:

„14) carinski nadzor su mjere koje preduzima carinski organ radi obezbjeđenja sprovođenja carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja je pod carinskim nadzorom;

15) carinske kontrole su posebne radnje koje preduzima carinski organ radi osiguranja pravilne primjene carinskih propisa, a po potrebi i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, tranzit, prenos i posebnu upotrebu robe koja se nalazi na carinskom području Crne Gore, kao i robe koja se kreće između carinskog područja Crne Gore i drugih država i na prisutnost robe koja nema status domaće robe. Takve radnje uključuju pregled robe, provjere podataka u deklaraciji, provjere postojanja i vjerodostojnosti isprava podnesenih u elektronskom ili pisanom obliku, pregled poslovnih knjiga i drugih isprava o poslovanju, pregled prevoznih sredstava, pregled prtljaga i ostalih stvari koje putnici nose sa sobom ili na sebi i obavljanje pretraga i drugih potrebnih radnji;“

Poslije tačke 17 dodaje se nova tačka koja glasi:

“17a) sigurnosna sažeta deklaracija (uvozna sigurnosna sažeta deklaracija i izvozna sigurnosna sažeta deklaracija) je radnja kojom lice, prije ili u vrijeme unošenja robe ili iznošenja robe iz carinskog područja Crne Gore, u propisanoj formi i na propisan način, obavještava carinski organ da će roba biti unijeta ili iznijeta iz carinskog područja Crne Gore;”

U tački 20 riječ „carinarnicu“ zamjenjuje se riječima „carinsku ispostavu“.

Tač. 24 do 29 brišu se.

U tački 31 riječ „trećih“ zamjenjuje se riječju „drugih“, a poslije riječi: „interesi Crne Gore“, dodaje se riječ „ili“.

Član 2

Poslije člana 5, poslije naslova "Prava i obaveze lica" dodaje se novi član, koji glasi:

”Elektronska razmjena i čuvanje podataka

Član 5a

Svaka razmjena podataka, pratećih dokumenata, odluka i obavještenja, koja se obavlja između carinskih organa, kao i privrednih subjekata i carinskih organa, na koju obavezuju carinski propisi i čuvanje tih podataka na koje obavezuju carinski propisi, sprovodi se elektronskom razmjenom podataka.

Izuzetno, podaci, dokumenta, odluke i obavještenja iz stava 1 ovog člana mogu se razmjenjivati u papirnom obliku ili na drugi način, u slučaju:

- (a)privremenog kvara kompjuterizovanog sistema carinskog organa;
- (b)privremenog kvara kompjuterizovanog sistema privrednih subjekata;
- (c)kada međunarodne konvencije i sporazumi propisuju primjenu papirne dokumentacije;
- (d)kada putnici nemaju neposredan pristup kompjuterizovanom sistemu, odnosno ne raspolažu drugim sredstvima za dostavljanje informacija elektronskom putem;
- (e)kada se zahtijeva dostavljanje deklaracije usmenim putem ili na drugi način.”

Član 3

U članu 6 b stav 3 alineja 3 briše se.

U stavu 4 alineja 4 poslije riječi „ukinuti“ dodaju se riječi: „odnosno privremeno obustaviti (suspendovati)“.

Član 4

Čl. 8a i 8b mijenjaju se i glase:

"Posebni slučajevi poništenja i ukidanja odluka

Član 8a

Odluka kojom je usvojen zahtjev lica na koje se odnosi, poništava se ako je donijeta na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka i ako:

- a) je podnositelj zahtjeva znao ili je trebalo da zna da su podaci netačni ili nepotpuni, i
- b) takva odluka ne bi mogla biti donijeta na osnovu tačnih ili potpunih podataka.

Odluka o poništenju odluke iz stava 1 ovog člana dostavlja se bez odlaganja licu na koje se odnosi.

Odluka o poništenju odluke proizvodi pravno dejstvo od dana donošenja.

Član 8b

Odluka kojom je usvojen zahtjev lica na koje se odnosi, ukida se ili mijenja ako nijesu bili ispunjeni ili više nijesu ispunjeni uslovi propisani za njeno donošenje.

Odluka iz stava 1 ovog člana može se ukinuti i ako lice na koje se odnosi ne izvrši obavezu koja mu je odlukom određena.

Odluka kojom se ukida ili mijenja odluka iz stava 1 ovog člana dostavlja se bez odlaganja licu na koje se odnosi.

Ukidanje ili izmjena odluke proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja licu na koje se odnosi.

Izuzetno, ako to zahtijevaju opravdani interesi lica na koje se odluka odnosi, carinski organ može odložiti dan od kada donijeta odluka proizvodi pravno dejstvo."

Član 5

Član 11 mijenja se i glasi:

"Svako lice može, bez naknade, od carinskog organa zahtijevati informacije o primjeni carinskih propisa.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana može biti odbijen ako se ne odnosi na stvarno namjeravani uvoz ili izvoz.

Carinski organ može naplatiti naknadu za davanje informacija iz stava 1 ovog člana u visini stvarnih troškova nastalih za potrebe analize ili vještačenja robe na koju se zahtjev odnosi, izrade izvještaja ili vraćanja robe podnosiocu zahtjeva."

Član 6

U članu 12 stav 5 riječi: "članom 9", zamjenjuju se riječima:"članom 8a".

U stavu 6 tačka 3 riječi: "članom 10" , zamjenjuju se riječima:"članom 8b".

U stavu 8 tačka 3 riječi: "članom 10" , zamjenjuju se riječima:"članom 8b".

Član 7

Poslije člana 19, poslije naslova "Carinska tarifa i tarifno svrstavanje robe" dodaje se novi član koji glasi:

"Član 19 a

Na robu koja se uvozi u carinsko područje Crne Gore plaća se carina u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o Carinskoj tarifi koji obuhvata:

a) nomenklaturu naziva, opisa i numeričkog označavanja robe identičnu Kombinovanoj nomenklaturi Evropske unije,

b) dodatne podjele koje se u cijelosti ili djelimično zasnivaju na Kombinovanoj nomenklaturi, a koje se uvode radi primjene carinskih mjera koje se odnose na trgovinu robom predviđenih propisima Crne Gore,

c) osnovne stope carine,

d) povlašćene tarifne mjere sadržane u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Crne Gore, sa

druge strane i ugovorima o slobodnoj trgovini koje je Crna Gora zaključila sa drugim zemljama ili grupama zemalja i koje predviđaju povlašćeno tarifno postupanje, i

e) druge suspenzivne mjere koje predviđaju primjenu smanjene ili nulte stope carine na određenu robu.

Na zahtjev deklaranta za robu koja ispunjava propisane uslove, umjesto osnovne stope carine primjenjuju se mjere iz stava 2 tačka d ili e ovog člana.

Zahtjev iz stava 3 ovog člana se može podnijeti i naknadno, ako su za to ispunjeni svi propisani uslovi.

Kada je primjena mjera iz stava 2 tačka d ili e ovog člana ograničena na određenu količinu uvoza, njena primjena prestaje:

a) iskorišćenjem dodijeljenih prava, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodjela carinskih kvota, ili

b) ostvarivanjem određene količine uvoza, u slučaju carinskih kvota koje se odobravaju po hronološkom redu datuma prispjeća carinskih deklaracija.

Roba se svrstava u tarifne brojeve i tarifne podbrojeve, u skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi.

Radi primjene necarinskih mjer može se vršiti i dodatna podjela tarifnih podbrojeva iz nomenklature Carinske tarife."

Član 8

Član 21 briše se.

Član 9

Poslije člana 45 poslije naslova "Ulazak robe u carinsko područje Crne Gore", dodaju se tri nova člana, koja glase:

"Sigurnosna sažeta deklaracija

Član 45 a

Za robu koja se unosi u carinsko područje Crne Gore podnosi se sigurnosna sažeta deklaracija, osim za robu koja se prenosi prevoznim sredstvima koja samo prolaze teritorijalnim vodama ili vazdušnim prostorom koji pripada carinskom području Crne Gore, bez zaustavljanja na tom području.

Sigurnosna sažeta deklaracija podnosi se ulaznoj carinskoj ispostavi prije unošenja robe u carinsko područje Crne Gore.

Uz odobrenje nadležne carinarnice sigurnosna sažeta deklaracija se može podnijeti drugoj carinskoj ispostavi koja podatke sadržane u sigurnosnoj sažetoj deklaraciji

elektronskim putem bez odlaganja dostavlja ili stavlja na raspolaganje ulaznoj carinskoj ispostavi.

Nadležna carinarnica može odobriti podnošenje obavještenja umjesto podnošenja sigurnosne sažete deklaracije pod uslovom da je carinarnici omogućen pristup podacima iz sigurnosne sažete deklaracije u kompjuterskom sistemu privrednog subjekta.

Komercijalni, lučki i transportni dokumenti mogu se podnijeti umjesto sigurnosne sažete deklaracije pod uslovom da sadrže podatke propisane za sigurnosnu sažetu deklaraciju.

Za pojedine vrste privrednih subjekata, pojedine vrste prometa robom i načine prevoza, kao i u slučaju da međunarodni sporazumi predviđaju posebne sigurnosne postupke, Vlada propisuje:

- rokove u kojima se, prije unošenja robe u carinsko područje Crne Gore, podnosi sigurnosna sažeta deklaracija,
- izuzetke od propisanih rokova za podnošenje sigurnosne sažete deklaracije, kao i
- uslove za izuzetak ili odstupanje od obaveze podnošenja sigurnosne sažete deklaracije.

Član 45b

Sigurnosna sažeta deklaracija obavezno sadrži podatke neophodne za analizu rizika i odgovarajuću primjenu carinske kontrole, uz primjenu, gde je to moguće, međunarodnih standarda i poslovne prakse.

Bliži sadržaj i obrazac sigurnosne sažete deklaracije propisuje Vlada.

Sigurnosna sažeta deklaracija podnosi se elektronskim putem.

Carinski organ može, u izuzetnim slučajevima, prihvati sigurnosnu sažetu deklaraciju u papirnoj formi, pod uslovom da se primjeni isti nivo upravljanja rizikom koji se primjenjuje na sigurnosne sažete deklaracije koje se podnose elektronskim putem i da se može izvršiti razmjena podataka iz deklaracije sa drugim carinarnicama.

Sigurnosnu sažetu deklaraciju podnosi lice koje unosi robu, ili koje preuzme odgovornost za unos robe u carinsko područje Crne Gore.

Pored lica iz stava 5 ovog člana, sigurnosnu sažetu deklaraciju može podnijeti i:

- 1) lice u čije ime djeluje lice iz stava 5 ovog člana;
- 2) lice koje nadležnom carinskom organu prijavi ili može da prijavi robu koja se unosi; ili
- 3) zastupnik lica iz stava 5 ovog člana ili lica iz tač. 1 i 2 ovog stava.

Carinski organ može na zahtjev lica iz st. 5 i 6 ovog člana, izvršiti izmjenu ili dopunu podataka u već podnijetoj sigurnosnoj sažetoj deklaraciji, osim ako je:

- obavijestio lice koje je podnijelo sigurnosnu sažetu deklaraciju da namjerava da izvrši pregled robe;
- utvrdio da su podaci navedeni u sigurnosnoj sažetoj deklaraciji netačni; ili
- dozvolio premještanje robe.

Član 45c

Ulazna carinska ispostava može odobriti da se ne podnosi sigurnosna sažeta deklaracija za robu za koju je carinska deklaracija podnesena prije isteka roka iz člana 45a stav 4 ovog zakona i koja sadrži naročito podatke propisane za sigurnosnu sažetu deklaraciju.

U slučaju iz stava 1 ovog člana carinska deklaracija ima status sigurnosne sažete deklaracije sve do njenog prihvatanja u skladu s članom 71 ovog zakona.

Nadležna carinarnica može odobriti da se carinska deklaracija iz stava 1 ovog člana podnese uvoznoj carinskoj ispostavi različitoj od ulazne carinske ispostave, u kom slučaju je uvozna carinska ispostava dužna da podatke sadržane u carinskoj deklaraciji elektronskim putem bez odlaganja dostavi ili stavi na raspolaganje ulaznoj carinskoj ispostavi.

Ako carinska deklaracija iz stava 1 ovog člana nije podnesena elektronskim putem , nadležna carinarnica primjenjuje isti nivo upravljanja rizikom kao i u slučaju deklaracija koje se podnose elektronskim putem."

Član 10

U članu 47 stav 10 poslije riječi „člana“ dodaju se riječi: ",čl. 45a, 45 b i 45c“.

Član 11

Član 50 mijenja se i glasi:

"Robu koja je u skladu sa članom 47 ovog zakona dopremljena do carinarnice ili drugog mjesto koje je carinarnica odredila ili odobrila, carinarnici podnosi lice koje je unijelo robu u carinsko područje ili lice koje je preuzeo odgovornost za prevoz robe nakon njenog ulaska.

U slučaju primjene čl. 45a, 45b i 45c, lice koje podnosi robu se obavezno poziva na sigurnosnu sažetu deklaraciju ili carinsku deklaraciju koja je za robu prethodno podnesena.

Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se za robu koja se nalazi na prevoznim sredstvima koja samo prolaze teritorijalnim vodama Crne Gore ili vazdušnim prostorom bez zaustavljanja na carinskom području Crne Gore.“

Član 12

U članu 80 stav 3, članu 103 stav 5, članu 104, članu 115 stav 3, članu 122 stav 6, članu 151 stav 2, članu 178 stav 4, članu 182 st. 3 i 6, članu 186 stav 2, članu 191 stav 3 i čl. 197 i 200 riječi: „Ministarstvo finansija“ zamjenjuju se riječju „Vlada“.

Član 13

U članu 84 stav 1 riječi: "i na način koji može da propiše Ministarstvo finansija", zamjenjuju se riječima: ", na način i po postupku koji propisuje Vlada".

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Odobrenje za pojednostavljene postupke koje carinarnica izdaje u skladu sa stavom 1 ovog člana može se privremeno obustaviti (suspendovati) odnosno ukinuti pod uslovima i po postupku koji utvrdi Vlada propisom iz stava 1 ovog člana.“

U stavu 4 riječi: „Ministarstvo finansija“, zamjenjuju se riječju „Vlada“.

Dosadašnji st. 2 do 6 postaju st. 3 do 7.

Član 14

U članu 92 stav 1 tačka 2 alineja 6 briše se.

Član 15

U članu 99 stav 2 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka, koja glasi:

"3a) prema postupku obrasca 302 predviđenog Sjevernoatlantskim ugovorom od 19. juna 1951. godine."

Član 16

Poslije člana 102, dodaje se novi član, koji glasi:

„Član 102a

Spoljni tranzitni postupak sprovodi se za robu koja prolazi preko teritorije druge države samo ako:

- a) je to predviđeno odredbama međunarodnog sporazuma; ili
- b) se prevoz kroz tu državu vrši na osnovu jedinstvenog prevoznog dokumenta koji je sačinjen u carinskom području Crne Gore.

U slučaju iz stava 1 tačka b ovog člana, spoljni tranzitni postupak se obustavlja u periodu u kojem se roba nalazi izvan carinskog područja.“

Član 17

U članu 120 stav 3 riječi: „Ministarstvo finansija može, uz saglasnost Ministarstva privrede”, zamjenjuju se riječima: “Vlada može”.

Član 18

Poslije člana 182, poslije naslova "Roba koja napušta carinsko područje", dodaju se četiri nova člana koji glase:

"Član 182a

Za robu koja napušta carinsko područje Crne Gore podnosi se carinska deklaracija, a ako se u skladu sa carinskim propisima ne zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, podnosi se sigurnosna sažeta deklaracija.

Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na robu koja se nalazi na prevoznim sredstvima koja samo prolaze kroz vazdušni prostor ili teritorijalne vode carinskog područja Crne Gore bez zaustavljanja na tom području.

Za pojedine vrste privrednih subjekata, pojedine vrste prometa robom i načine prevoza, kao i u slučaju da međunarodni sporazumi predviđaju posebne sigurnosne postupke, Vlada propisuje:

- rok u kojem carinska deklaracija ili sigurnosna sažeta deklaracija mora biti podnijeta izvoznom carinskom organu prije nego se roba iznese sa carinskog područja Crne Gore,
- pravila za izuzeće od propisanog roka i promjenu roka za podnošenje carinske deklaracije ili sigurnosne sažete deklaracije,
- uslove pod kojima se može odustati ili izmijeniti zahtjev za podnošenje sigurnosne sažete deklaracije, i
- slučajevi i uslove pod kojima se za robu koja napušta carinsko područje Crne Gore ne podnosi deklaracija, kao ni sigurnosna sažeta deklaracija.

Član 182b

Ako se u skladu sa carinskim propisima zahtijeva podnošenje carinske deklaracije za određivanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe koja napušta carinsko područje Crne Gore, prije iznošenja robe iz carinskog područja izvoznoj carinskoj ispostavi se podnosi carinska deklaracija.

Ako je izvozna carinska ispostava različita od izlazne carinske ispostave, izvozna carinska ispostava bez odlaganja obavještava ili stavlja na raspolaganje elektronskim putem sve potrebne podatke izlaznoj carinskoj ispostavi.

Carinska deklaracija iz stava 1 ovog člana sadrži naročito podatke potrebne za sigurnosnu sažetu deklaraciju iz člana 182d stav 1 ovog zakona.

Ako carinska deklaracija iz stava 1 ovog člana nije podnesena elektronskim putem, nadležna carinarnica primjenjuje isti nivo upravljanja rizikom kao i u slučaju deklaracija koje se podnose elektronskim putem.

Član 182c

Ako za robu koja napušta carinsko područje Crne Gore carinskim propisima nije određeno carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba za koju se zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, prije iznošenja robe iz carinskog područja Crne Gore izlaznoj carinskoj ispostavi se podnosi sigurnosna sažeta deklaracija.

Nadležna carinarnica može odobriti da se sigurnosna sažeta deklaracija podnese drugoj carinskoj ispostavi, pod uslovom da ta carinska ispostava bez odlaganja obavijesti ili stavi na raspolaganje elektronskim putem sve potrebne podatke izlaznoj carinskoj ispostavi.

Nadležna carinarnica može odobriti podnošenje obavještenja umjesto podnošenja sigurnosne sažete deklaracije pod uslovom da je carinarnici omogućen pristup podacima iz sigurnosne sažete deklaracije u kompjuterskom sistemu privrednog subjekta.

Komercijalni, lučki i transportni dokumenti mogu se podnijeti umjesto sigurnosne sažete deklaracije pod uslovom da sadrže podatke propisane za sigurnosnu sažetu deklaraciju.

Član 182d

Sigurnosna sažeta deklaracija za robu koja napušta carinsko područje obavezno sadrži podatke neophodne za obavljanje analize rizika i odgovarajuću primjenu carinske kontrole, naročito za potrebe bezbjednosti i zaštite, uz primjenu, gde je to moguće, međunarodnih standarda i poslovne prakse.

Bliži sadržaj i obrazac sigurnosne sažete deklaracije iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.

Sigurnosna sažeta deklaracija iz stava 1 ovog člana podnosi se elektronskim putem.

Carinski organ može, u izuzetnim slučajevima, prihvati sigurnosnu sažetu deklaraciju iz stava 1 ovog člana u papirnoj formi, pod uslovom da se primjeni isti nivo upravljanja rizikom koji se primjenjuje na sigurnosne sažete deklaracije koje se podnose elektronskim putem.

Sigurnosnu sažetu deklaraciju iz stava 1 ovog člana podnosi:

- a) lice koje iznosi robu, odnosno koje je preuzele odgovornost za prevoz robe iz carinskog područja Crne Gore;

- b) svako lice koje može da dopremi robu ili omogući da se roba dopremi nadležnom carinskom organu, ili
- c) zastupnik lica iz tač. a ili b ovog stava.

Carinski organ može na zahtjev lica iz stava 5 ovog člana, izvršiti izmjenu ili dopunu podataka u već podnijetoj sigurnosnoj sažetoj deklaraciji, osim ako je:

- obavijestio lice koje je podnijelo sigurnosnu sažetu deklaraciju da namjerava da izvrši pregled robe;
- utvrdio da su podaci navedeni u sigurnosnoj sažetoj deklaraciji netačni; ili
- dozvolio premještanje robe."

Član 19

Član 184, mijenja se i glasi:

„Oslobođeni su od plaćanja carine:

- 1) roba za koju je međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru predviđeno oslobođenje od plaćanja carine;
- 2) predmeti domaćinstva koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz tih predmeta se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se može zbog posebnih okolnosti produžiti;
- 3) predmeti domaćinstva i darovi koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka;
- 4) predmeti koje su domaći i strani državlјani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;
- 5) oprema, školski materijali i predmeti domaćinstva koji služe za opremanje studentske sobe i pripadaju učenicima ili studentima koji dolaze na studije u Crnu Goru i namijenjeni su njihovoj ličnoj upotrebi tokom studiranja;
- 6) pošiljke neznatne vrijednosti;
- 7) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;
- 8) proizvodna sredstva i druga oprema koju radi obavljanja djelatnosti u Crnu Goru uvoze lica, koja su u državi u kojoj su prethodno boravila obavljala tu djelatnost najmanje 12 mjeseci;
- 9) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u

pograničnom pojasu susjedne države, i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;

10) sjeme, vještačka đubriva i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjeva namijenjeni upotrebi na imanjima u pograničnom pojasu Crne Gore koja posjeduju poljoprivredni proizvođači iz susjedne države;

11) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;

12) obrazovni, naučni i kulturni materijal, kao i naučni instrumenti i aparature;

13) životinje za laboratoriju i biološke ili hemijske supstance za istraživanje;

14) terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagensi za utvrđivanje krvnih grupa i vrsta tkiva;

15) instrumenti i aparati za medicinska istraživanja, dijagnostiku ili liječenje;

16) referentne supstance za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda;

17) farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima;

18) roba koja zadovoljava osnovne ljudske potrebe, kao što su hrana, lijekovi, odjeća, obuća, posteljina, higijenske potrepštine i slično, koju radi besplatne podjele ugroženim licima i žrtvama prirodnih i drugih katastrofa uvoze registrovane humanitarne i dobrotvorne organizacije i ustanove, kao i oprema koja se besplatno šalje iz inostranstva tim organizacijama i ustanovama u svrhu zadovoljavanja njihovih operativnih potreba i ostvarivanja njihovih humanitarnih ciljeva. Oslobođenje od plaćanja carine ne odnosi se na alkohol i alkoholna pića, duvanske proizvode i motorna vozila, osim vozila prve pomoći;

19) predmeti koji su posebno izrađeni i prilagođeni za ličnu upotrebu, obrazovanje, kulturnu, socijalnu, profesionalnu i drugu rehabilitaciju slijepih, slabovidih, gluvih, i mentalno ili fizički hendikepiranih lica, kada ih uvoze hendikepirana lica neposredno za svoje lične potrebe, odnosno ustanove ili organizacije registrovane za pružanje pomoći i rehabilitaciju tih lica;

20) odlikovanja i priznanja dobijena u okviru međunarodnih događaja i pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa;

21) predmeti koji se uvoze u svrhu promocije trgovine - uzorci robe zanemarljive vrijednosti, štampani i reklamni materijal i proizvodi koji se koriste ili konzumiraju na sajmovima ili sličnim događajima;

22) roba koja se uvozi za potrebe ispitivanja, analize ili testiranja u svrhu utvrđivanja i provjere njenog sastava, kvaliteta ili tehničkih karakteristika, a za potrebe informisanja ili industrijskog ili trgovačkog istraživanja;

- 23) žigovi, robne marke, patenti, modeli, nacrti i prateća dokumentacija, kao i obrasci za priznavanje izuma, patenata, inovacija i slično, koji se dostavljaju nadležnim tijelima za zaštitu autorskog i prava industrijske svojine;
- 24) dokumenti namijenjeni informisanju turista;
- 25) razni dokumenti, isprave, obrasci, štampani materijali, brošure, zapisi i pismonosne pošiljke;
- 26) pomoćni materijali za slaganje i zaštitu robe tokom transporta;
- 27) stelja, stočna i druga hrana bilo koje vrste za potrebe transporta životinja;
- 28) gorivo i mazivo sadržano u rezervoarima drumske motornih vozila i specijalnim kontejnerima;
- 29) materijali za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje spomenika ili groblja žrtava rata;
- 30) kovčezi s umrlim osobama, urne s pepelom umrlih osoba, cvijeće, vijenci i drugi uobičajeni ukrasni pogrebni predmeti;
- 31) oprema za preventivu i gašenje požara;
- 32) roba koja se koristi za obnovu, održavanje i restauraciju zaštićenih spomenika kulture, a na osnovu mišljenja nadležnog organa;
- 33) roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičko-scenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;
- 34) roba koja je u obliku donacije data ustanovama iz oblasti kulture i drugim neprofitnim pravnim licima u kulturi, samostalnim umjetnicima ili umjetnicima za obavljanje njihove djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;
- 35) roba koju kao sopstvena djela iz inostranstva unesu naučnici, književnici i umjetnici;
- 36) roba koja se unosi kao ulog stranog ulagača u skladu sa posebnim zakonom;
- 37) oprema koju uvoze državni organi za obavljanje svoje djelatnosti, koja se ne proizvodi u Crnoj Gori;
- 38) roba koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavnicama;
- 39) automobili koje u svrhu lične upotrebe uvoze lica sa invaliditetom sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje.

Roba, odnosno predmeti pušteni u slobodan promet uz oslobođenje od plaćanja carine u skladu sa stavom 1 ovog člana, pod carinskim su nadzorom, osim ako iz svrhe i načina upotrebe robe, odnosno predmeta proizlazi neophodnost njihovog davanja drugome na upotrebu, ne smije se prodavati ili otuđivati po drugoj osnovi, davati drugome na

upotrebu, zalog, najam, koristiti u druge svrhe ili predati kao osiguranje za druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležne carinarnice i plaćanja carine, i to:

- a) za robu, odnosno predmete iz stava 1 tač. 2, 3 i 8 ovog člana do isteka roka od 12 mjeseci od dana kada su pušteni u sloboden promet,
- b) za drugu robu, odnosno predmete iz stava 1 ovog člana, osim za predmete iz tačke 4 istog stava, do isteka roka od tri godine od dana puštanja u sloboden promet, osim ako međunarodnim sporazumom ili drugim propisima nije utvrđen poseban rok.

Svako postupanje sa robom odnosno predmetima na način iz stava 2 ovog člana povlači za sobom plaćanje carine po stopi koja se primjenjuje na dan tog postupanja, na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju je na taj dan utvrdila ili prihvatile carinarnica.

Uslove i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine kao i ograničenja u pogledu raspolaganja robom, odnosno predmetima oslobođenim od plaćanja carine iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Vlada.“

Član 20

U članu 185 stav 1 riječ „dvije“ zamjenjuje se riječju „tri“.

U stavu 6 tačka 2 riječi:”Ministarstvo finansija“ zamjenjuju se riječju „Vlada“.

Član 21

U članu 201 stav 3 mijenja se i glasi:

”Carinski dužnik je podnositelj deklaracije. U slučaju indirektnog zastupanja carinski dužnik je i lice za čiji je račun carinska deklaracija podnesena.“

Član 22

Član 240 mijenja se i glasi:

”Novčanom kaznom od 5.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) ne prijavi graničnoj carinarnici, odnosno drugoj nadležnoj carinarnici svu robu koja se unosi u carinsko područje ili iznosi iz carinskog područja (član 47 stav1);
- 2) ne podnese carinarnici manifest za svu robu koja se prevozi kao teret tim brodom ili vazduhoplovom, odmah po dolasku i prije istovara robe, odnosno prije odlaska (član 47 st. 2 i 3);
- 3) ne potvrди da manifest pruža kompletne, istinite i tačne podatke o svoj robi koja se prevozi tim brodom ili vazduhoplovom (član 47 stav 5);
- 4) unese robu iz slobodne zone ili slobodnog skladišta u drugi dio carinskog područja suprotno odredbama ovog zakona (član 177 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 eura do 12.000 eura.

Lica iz st. 1, 2 i 3 ovog člana kazniće se i za pokušaj prekršaja iz stava 1 ovog člana.

Za prekršaj iz stava 1 tačka 1 ovog člana ovlašćeni carinski službenik fizičkom licu izriče kaznu prekršajnim nalogom u iznosu od 200 eura, pod uslovom da vrijednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 eura.".

Član 23

Član 241 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 3.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) ne preze bez odlaganja robu unijetu u carinsko područje, putem i na način koji odredi carinarnica do naznačene carinarnice, drugog mesta koje odredi ili odobri carinarnica i u slobodnu zonu (član 47 stav 6);
- 2) ne obavijesti odmah nadležnu carinarnicu da, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile, obaveze iz člana 47 stav 6 ovog zakona ne može sprovesti ili ne obavijesti odmah najbližu carinarnicu o mjestu gdje je roba smještena (član 48 st. 1 i 2);
- 3) ne obavijesti odmah nadležnu carinarnicu da, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile, kada su primorani da se zaustave ili privremeno zadrže na carinskom području, nije moguće ispuniti obavezu iz člana 47 stav 2 i 3 ovog zakona (član 49 st. 1);
- 4) ne podnese carinarnici jedinstvenu carinsku ispravu za prijavljivanje robe prilikom unosa robe u carinsko područje ili u produženom roku za podnošenje prijave (član 53);
- 5) istovari ili pretovari robu iz prevoznog sredstva bez odobrenja carinarnice ili na mjestu koje za to nije određeno ili odobreno (član 56 stav 1);
- 6) ne obavijesti odmah carinarnicu o istovaru robe ili dijela robe u slučaju neposredne opasnosti (član 56 stav 2);
- 7) premješta robu s mjesta na koje je prvobitno smještena bez odobrenja carinarnice (član 57);
- 8) smjesti robu u privremenom smještaju na mjestima i pod uslovima suprotno onima koje je odobrila carinarnica (član 61 stav 1);
- 9) preduzima radnje kojima se mijenja izgled ili tehničke karakteristike robe koja je u privremenom smještaju (član 62);
- 10) ne podnese nadležnoj carinarnici odgovarajuću carinsku deklaraciju za svu robu nad kojom treba da se sproveđe carinski postupak (član 68 stav 1 i član 69 stav 1);
- 11) podnese nadležnoj carinarnici carinsku deklaraciju sa netačnim podacima ili na bilo koji drugi način navede carinski organ na pogrešan zaključak, ostvari ili pokuša da ostvari plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, olakšicu u plaćanju uvoznih i drugih

- naknada, plaćanje smanjenog iznosa, povraćaj ili otpis carinskog duga ili bilo koju drugu olakšicu (član 68 i član 70);
- 12) podnese carinsku deklaraciju u pisanoj formi koja nije potpisana ili ne sadrži sve podatke neophodne za primjenu propisa kojima je regulisan carinski postupak za koji se roba prijavljuje (član 70 stav 1 i član 85 stav 1);
 - 13) ukloni ili uništi carinsko obilježje sa robe ili prevoznih sredstava bez odobrenja carinarnice (član 80 stav 2);
 - 14) ne obavijesti odmah carinarnicu o svim činjenicama koje nastanu nakon donošenja odobrenja za carinski postupak sa ekonomskim ili odloženim dejstvom, a koje mogu uticati na njegovu dalju primjenu ili sadržaj (član 95 stav 2);
 - 15) postupi suprotno odredbama člana 102 stav 1 tačka 1 i stav 2 ovog zakona;
 - 16) ne poštuje obaveze i uslove koje je preuzeo kao držalač carinskog skladišta, odnosno korisnik carinskog skladišta (čl. 108 i 109);
 - 17) privremeno iznese iz carinskog skladišta robu bez odobrenja carinarnice (član 116 st. 1 i 2);
 - 18) premjesti robu nad kojom je sproveden postupak carinskog skladištenja iz jednog carinskog skladišta u drugo, bez odobrenja carinarnice (član 117);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 3.000 eura do 12.000 eura".

Član 24

Član 242 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 3.000 eura do 30.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) ne podnese odgovarajuću dopunsku deklaraciju ili je ne podnese u propisanom roku (član 84 stav 4);
- 2) ne vodi evidenciju o robi koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja na način koji odobri carinarnica ili ne upiše tu robu u evidenciju čim se unese u carinsko skladište (član 112 st. 1 i 2);
- 3) vrši ili organizuje aktivno oplemenjavanje robe bez odobrenja carinarnice (član 121 stav 1);
- 4) ne izveze ili ponovo ne izveze dobijene proizvode u roku koji odredi carinarnica ili propusti rok u kome se mora zahtijevati drugi carinski dozvoljen postupak ili upotreba (član 122 stav 1);
- 5) vrši ili organizuje preradu robe bez odobrenja za preradu pod carinskim nadzorom (član 135);
- 6) ponovo ne izveze uvezene proizvode u roku koji odredi carinarnica ili propusti rok u kome se mora zahtijevati novo carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba (član 143 stav 1);
- 7) organizuje pasivno oplemenjavanje robe bez odobrenja carinarnice (član 150 stav 1);

- 8) uveze proizvode za zamjenu prije privremenog izvoza robe (prethodni uvoz) bez odobrenja carinarnice ili u slučaju prethodnog uvoza robu privremeno ne izvezu u propisanom roku (član 157 stav 4 i član 160 stav 1);
- 9) prodaje robu putnicima koji ne ispunjavaju uslove za kupovinu te robe u slobodnim carinskim prodavnicama (član 181a stav 2);
- 10) postupi sa robom suprotno članu 184 stav 3 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 3.000 eura do 10.000 eura."

Član 25

Poslije člana 279 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 279a

Prekršajni postupak po carinskim prekršajima ne može se pokrenuti ako proteknu tri godine od dana kada je prekršaj izvršen."

Član 26

Poslije člana 302 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 302a

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu."

Član 27

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 141 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list Crne Gore", broj 40/11).

Član 28

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16, tačka 5) Ustava Crne Gore, kojim je utvrđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i materija koja se odnosi na carinski sistem i carinsku politiku.

II Razlozi za donošenje ovog zakona

Reforma crnogorskog carinskog zakonodavstva, kao i proces usklađivanja sa relevantnim propisima EU (Carinskim zakonom - Uredba EEZ 2913/92 i Uredbom za sprovođenje Carinskog zakona - Uredba EEZ 2454/93), počela je 2003. godine, donošenjem i primjenom Carinskog zakona i Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona.

Evropsko carinsko pravo je u stalnom procesu izmjena, uslovlijenih prije svega nastojanjem da se stvore uslovi za ubrzanje i pojednostavljenje carinskih procedura, uz istovremeno osiguranje uslova za potpuniju i efikasniju kontrolu ilegalnog prekograničnog prometa, kao i stvaranja uslova za efikasniju saradnju carinskih službi država članica.

Prateći izmjene evropskih propisa, crnogorsko carinsko zakonodavstvo je više puta usklađivano sa propisima carinskog sistema Evropske unije, i to izmjenama Carinskog zakona ("Službeni list RCG", br. 29/05 i 66/06 i "Službeni list CG", broj 21/08) i Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona ("Službeni list RCG", br. 15/03 i 81/06 i Službeni list CG, broj 38/08).

Imajući u vidu obaveze koje proističu iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, a naročito obaveze koje za carinsku službu proizilaze iz obaveze implementacije svih instituta pravne tekovine u Poglavlju 29 - Carinska unija, neophodno je sprovesti dalje usklađivanje odredbi Carinskog zakona, kao i pratećih podzakonskih propisa sa carinskim propisima Evropske unije sa osnovnim ciljem implementacije instituta evropskog carinskog prava kojima se uređuje primjena tzv. sigurnosnih mjera.

Osim navedenog, u cilju dalje harmonizacije sa evropskim carinskim zakonodavstvom, u crnogorski carinski sistem neophodno je transponovati i odredbe koje se odnose na ostvarivanje carinskih povlastica i sprovođenje tranzitnog postupka, radi usaglašavanja navedenih postupaka sa jedinstvenim evropskim standardima.

III Usaglašenost sa Evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

U dijelu odredbi kojima se uređuje primjena sigurnosnih mjera predmetni zakon je u potpunosti usaglašen sa Uredbom Savjeta, broj 2913/92, a kojom je utvrđen Carinski zakon Zajednice.

Takođe, puna harmonizacija je ostvarena i kod implementacije odredaba sadržanih u Uredbi Savjeta, broj 1186/2009 o uspostavljanju sistema oslobođenja od carina u Zajednici.

IV Obrazloženje osnovnih pravnih instituta

Član 1 - Ovom odredbom se uvode novi pojmovi u carinski sistem Crne Gore (ulazna/uvozna carinska ispostava, izvozna/izlazna carinska ispostava, sigurnosna sažeta deklaracija) i istovremeno vrši izmjena definicija određenih pojmoveva u skladu sa Carinskim zakonom EU.

Član 2 - Navedenom odredbom se stvaraju normativni uslovi za pravno obavezujuću primjenu sistema elektronske razmjene podataka za sprovođenje postupka tranzita. Poseban akcenat se stavlja na primjenu informacione tehnologije u radu carinske službe, odnosno posebnog sistema u okviru koncepta e-carine koji, između ostalog, ima za cilj olakšavanje tranzitnih, uvoznih i izvoznih postupaka, smanjenje troškova i ubrzanje postupka carinjenja, usklađivanje jedinstvenog pristupa kontroli robe, pomoći pri osiguranju pravilnog prikupljanja svih carinskih i drugih prihoda, brzu izmjenu i ponovnu upotrebu podataka u vezi sa međunarodnim lancima nabavke, te osiguranje njihovog nesmetanog toka.

Član 3 - Predloženim rješenjem stvaraju se uslovi za donošenje podzakonskog propisa koji bi u potpunosti bio usaglašen sa evropskim standardima u ovoj oblasti, jer se navedenom izmjenom uvodi institut suspenzije odobrenja, kao mjeru carinskog organa u slučaju kada ovlašćeni privredni subjekat prestane da ispunjava uslove za dobijanje odobrenja ili izvrši radnju koja predstavlja povredu carinskih propisa i zbog koje može da se pokrene krivični postupak pred sudom.

Član 4 - Navedenim odredbama u carinsko zakonodavstvo se ponovo uvode instituti poništenja i ukidanja carinskih odluka, jer je ovo standard u Evropskoj uniji. Odredbe navedenih članova ne dovode u pitanje nacionalne propise koji određuju da su odluke nevažeće ili postaju ništavne iz razloga koji nisu u vezi sa carinskim zakonodavstvom.

Član 5 - Odredbama stava 2 predloženog člana u carinski sistem Crne Gore uvodi se EU praksa kojom se daje pravo carinskom organu da odbije zahtjev za davanje informacije o primjeni carinskih propisa ako se isti ne odnosi na stvarno namjeravani uvoz ili izvoz.

Član 7 - Navedenim odredbama utvrđuje se sadržaj Carinske tarife na način kako je to definisano evropskim propisima i istovremeno se stvara pravni osnov za donošenje propisa kojim bi se uredio način upravljanja carinskim kvotama. Napominjemo da je ovo bila i jedna od preporuka u Izvještaju o godišnjem napretku za Poglavlje 29 - Carinska unija.

Član 9 - Ovim odredbama se propisuje obaveza podnošenja sigurnosne sažete deklaracije prije umošenja robe u carinsko područje Crne Gore uz upotrebu sistema elektronske razmjene podataka. Navedenim odredbama se utvrđuje i krug lica koji je dužan podnijeti sigurnosnu sažetu deklaraciju kao i okolnosti u kojima se ne podnosi posebna sigurnosna sažeta deklaracija za robu za koju je prethodno podnesena

carinska deklaracija koja sadrži najmanje one podatke koji su propisani za sigurnosnu sažetu deklaraciju. Predmetne odredbe daju ovlašćenje Vladi da propiše uslove pod kojima se primjenjuju odredbe o podnošenju sigurnosne sažete deklaracije, uslove pod kojima je moguće primjeniti izuzetke ili odstupanja od obaveze podnošenja sigurnosne sažete deklaracije, rokove podnošenja sigurnosne sažete deklaracije, kao i oblik i sadržaj sigurnosne sažete deklaracije.

Član 11 - Uspostavljanjem novih članova (45a - 45c), u sadržaj člana 50 unosi se i poziv na navedene nove odredbe o podnošenju sigurnosne sažete deklaracije prije unošenja robe u carinsko područje Crne Gore i istovremeno se predlaže (stav 3) da se navedene odredbe ne primjenjuju za robu koja se nalazi na prevoznim sredstvima koja samo prolaze teritorijalnim vodama Crne Gore ili vazdušnim prostorom bez zaustavljanja na carinskom području Crne Gore.

Član 12 - Ovim odredbama vrši se pravno-tehnička korekcija postojećih rješenja, na način što se propisuje nadležnost Vlade za donošenje podzakonskih propisa neophodnih za sprovođenje Carinskog zakona.

Član 13 - Odredbama člana 84 Carinskog zakona propisano je da se radi pojednostavljenja formalnosti postupka može dozvoliti carinjenje robe i na osnovu nepotpune carinske deklaracije, trgovačke isprave (fakture) i knjigovodstvenog zapisa. Evropskim carinskim propisima je uspostavljen institut suspenzije odobrenja za obavljanje pojednostavljenih postupaka, pa se navedenom odredbom stvara pravni osnov za uvođenje navedenog instituta u naš nacionalni carinski sistem.

Član 15 - Sporazumom između država ugovornica Sjevernoatlanskog ugovora i drugih država učesnica partnerstva za mir u vezi sa statusom njihovih snaga i dodatnim protokolima sporazuma, utvrđeno je da se prilikom unosa opreme ili druge robe od strane predstavnika snaga neće podnosići obrasci utvrđeni nacionalnim propisima (JCI, zbirna prijava), već će predstavnici snaga carinskoj ispostavi podnosići obrazac 302. Obrazac 302 se koristi, ali je u skladu sa navedenim sporazumom potrebno unijeti upotrebu istog u Carinski zakon i na taj način izvršiti usklađivanje sa Carinskim zakonom Zajednice koji propisuje korišćenje ovog obrasca.

Član 16 - U cilju uspostavljanja tranzitnog postupka potpuno kompatibilnog onome u EU i zemljama članicama Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, neophodno je preduzeti određene mјere na normativnom, kadrovskom i informatičkom planu. Usvajanjem navedene odredbe stvaraju se uslovi za implementaciju NCTS-a na nacionalnom nivou (tzv. zatvoreni sistem), nakon čega bi se išlo na nivo tranzita Zajednice i nivo zajedničkog tranzita.

Član 18 - Ovim odredbama se propisuje obaveza podnošenja carinske deklaracije za robu koja napušta carinsko područje Crne Gore, odnosno ako se carinskim propisima ne zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, obaveza podnošenja sigurnosne sažete deklaracije.

Navedenim odredbama se utvrđuje i krug lica koji je dužan podnijeti sigurnosnu sažetu deklaraciju kao i daje ovlašćenje Vladi da propiše uslove pod kojima se primjenjuju odredbe o podnošenju sigurnosne sažete deklaracije, uslove pod kojima je moguće primjeniti izuzetke ili odstupanja od obaveze podnošenja sigurnosne sažete deklaracije,

rokove podnošenja sigurnosne sažete deklaracije, slučajeve i uslove pod kojima se za robu koja napušta carinsko područje Crne Gore ne podnosi deklaracija, kao ni sigurnosna sažeta deklaracija, kao i oblik i sadržaj sigurnosne sažete deklaracije.

Član 19 - Navedenom odredbom propisani su slučajevi oslobođenja od plaćanja carine i u odnosu na važeći zakon predlaže se uvođenje novih osnova za oslobođenje u skladu sa Uredbom Savjeta, broj 1186/2009 o uspostavljanju sistema oslobođenja od carina u Zajednici. Takođe, stvara se pravni osnov za donošenje podzakonskog propisa koji bi u potpunosti bio usaglašen sa EU standardima u pogledu vrsta i količina roba, kao i uslova za ostvarivanje povlašćenog carinskog tretmana prilikom uvoza u Crnu Goru.

Član 22 - 24 –Navedenim odredbama vrši se pravno usaglašavanje sa odredbama člana 141 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje.

Član 25 - Navedenom odredbom, a shodno ovlašćenjima iz člana 59 Zakona o prekršajima, propisuje se rok zastarjelosti za pokretanje postupka po carinskim prekršajima.

Član 28 - Ovom odredbom predlaže se da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

V Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u Budžetu Crne Gore za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.

PREGLED ODREDBI CARINSKOG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

3. Osnovna pojmovna određenja

Član 5

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) **lice** je:

- fizičko lice,
- pravno lice,
- udruženje lica koje nema status pravnog lica koje može da preduzima pravne radnje u skladu sa propisima;

2) **lice koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori** je:

- fizičko lice koje ima prebivalište u Crnoj Gori,
- pravno lice ili udruženje lica koje ima sjedište, ogrank (registrovan dio stranog društva), ili stalno poslovno prisustvo u Crnoj Gori;

3) **strano lice** je:

- fizičko lice koje ima prebivalište van Crne Gore,
- pravno lice ili udruženje lica koje ima sjedište van Crne Gore, a u Crnoj Gori nije registrovan dio stranog društva, niti je stalno poslovno prisutno u Crnoj Gori;

4) **carinski organ** je organ uprave koji obavlja poslove utvrđene carinskim i drugim propisima;

5) **carinarnica** je organizacioni dio carinskog organa koji obavlja sve poslove utvrđene carinskim i drugim propisima;

6) **odлуka** je akt, odnosno službena radnja carinskog organa koji se odnosi na carinske propise kojim se odlučuje o pojedinačnom slučaju i koji ima pravno dejstvo na jedno ili više određenih lica ili odredivih lica;

7) **carinski status** je status koji roba ima u carinskom postupku, kao domaća ili strana:

8) **domaća roba** je:

a) roba u potpunosti dobijena ili proizvedena u carinskom području pod uslovima navedenim u članu 24 ovog zakona, ali ne obuhvata robu uvezenu spolja u carinsko područje;

b) roba uvezena iz drugih zemalja, a koja je stavljen u slobodan promet;

c) roba dobijena ili proizvedena u carinskom području, ukoliko je dobijena ili proizvedena u potpunosti od robe iz tačke b) ili ukoliko je dobijena ili proizvedena u potpunosti od robe iz tač. a) i b);

9) **strana roba** je sva roba koja nije određena kao domaća roba kao i domaća roba koja je iznijeta iz carinskog područja, osim robe na koju se primjenjuje postupak iz čl. 165 i 166 ovog zakona;

10) **carinski dug** je obaveza lica da plati utvrđeni iznos dažbina i drugih naknada za određenu robu u skladu sa propisima;

11) **uvozna carina** je carina i druge dažbine koje se plaćaju pri uvozu robe, a imaju isti efekat kao i sama carina;

- 12) **dužnik** je svako lice koje je u obavezi da plati carinski dug;
- 13) **carinski posrednik** je lice koje u ime stranog lica učestvuje u carinskom postupku;
- 14) **carinski nadzor** je postupak koji obuhvata potrebne mjere kojima carinski organ obezbjeđuje sprovođenje carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja je pod carinskim nadzorom;
- 15) **carinska kontrola** je obavljanje propisanih radnji, kao što je: pregled robe, kontrola postojanja i ispravnosti dokumentacije, pregled knjigovodstvenih i ostalih dokumenata, pregled prevoznih sredstava, pregled prtljaga i druge robe koju prenose lica ili koju lica nose na sebi, sprovođenje službenih provjera i ostalih sličnih radnji u cilju obezbjeđivanja pravilne primjene carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja je predmet carinskog nadzora;
- 16) **carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba robe** je stavljanje robe u carinski postupak, unošenje robe u slobodnu zonu ili slobodno skladište, ponovni izvoz iz carinskog područja, uništenje robe, ustupanje robe u korist države;
- 17) **carinski postupak** je: stavljanje robe u slobodni promet, postupak tranzita robe, postupak carinskog skladištenja, postupak oplemenjivanja u Crnoj Gori (u daljem tekstu: aktivno oplemenjivanje), postupak obrade pod carinskim nadzorom, postupak privremenog uvoza, postupak oplemenjivanja van Crne Gore (u daljem tekstu: pasivno oplemenjivanje) i izvozni postupak;
- 18) **carinska deklaracija** je radnja kojom lice u propisanom obliku i na propisan način zahtijeva da se roba stavi u neki od carinskih postupaka;
- 19) **podnositelj deklaracije** je lice koje podnosi carinsku deklaraciju u svoje ime ili lice u čije je ime carinska deklaracija podnijeta;
- 20) **podnošenje robe** je obavlještanje carinskog organa na propisan način o prispijeću robe u carinarnicu ili drugo mjesto koje je naznačeno ili odobreno od strane carinskog organa;
- 21) **puštanje robe** je radnja carinskog organa kojom se roba stavlja na raspolaganje u svrhe određene carinskim postupkom u koji se stavlja;
- 22) **korisnik odobrenja** je lice kojem je u skladu sa carinskim propisima izdato određeno odobrenje;
- 23) **nosilac postupka** je lice za čiji je račun podnijeta carinska deklaracija ili lice na koje je to lice prenijelo prava i obaveze, u vezi s carinskim postupkom;
- 24) **granični prelaz** je utvrđeno mjesto preko kojeg se vrši prelaz lica, unos i iznos roba;
- 25) **zabranjena roba** je roba čiji je uvoz ili izvoz zabranjen u skladu sa propisima;
- 26) **ograničena roba** je roba čiji uvoz ili izvoz podliježu kontroli izdavanjem odobrenja od strane nadležnog državnog organa;
- 27) **identične robe** su robe koje su proizvedene u istoj zemlji i koje su iste sa svih aspekata, uključujući fizičke karakteristike, kvalitet i reputaciju, s tim što manje razlike u izgledu ne predstavljaju razlog da se te robe ne smatraju identičnim robama;
- 28) **slične robe** su robe proizvedene u istoj zemlji koje, iako nijesu slične u svakom pogledu, imaju slične karakteristike i slične sastavne materijale koji im omogućuju da obavljaju iste funkcije i da budu komercijalni međusobno razmjenjive; kvalitet robe, reputacija i postojanje zaštitnog znaka su faktori koje treba imati u vidu prilikom odlučivanja da li su robe slične ili ne;
- 29) **roba iste grupe ili vrste je roba** koja spada u grupu ili assortiman robe proizvedenih u određenoj industrijskoj grani, a uključuje istovjetne ili slične robe;

30) **otpis carinskog duga** je odustajanje od naplate cijelog uvoznog duga koji nije plaćen ili njegovog dijela.

31) **rizik** je vjerovatnoča nastupanja događaja koji bi mogao nastati u vezi sa uvozom, izvozom, tranzitom i posebnom upotrebom robe koja se nalazi na carinskom području Crne Gore, koja se kreće između carinskog područja Crne Gore i trećih država, kao i u vezi prisutnosti robe koja nema status domaće robe, koji:

- sprječava pravilnu primjenu mjera u Crnoj Gori;
- ugrožava finansijske interese Crne Gore;
- predstavlja prijetnju bezbjednosti Crne Gore, zaštiti zdravlja i života ljudi, životinja ili bilja, javnom moralu, zaštiti nacionalnog blaga istorijske, umjetničke ili arheološke vrijednosti ili zaštiti intelektualne svojine, životne sredine, potrošača i dr.;

32) **upravljanje rizikom** je sistematsko utvrđivanje rizika i primjena svih mjera neophodnih za umanjenje izloženosti riziku, koje se odnose na prikupljanje podataka i informacija, analiziranje i procjenjivanje rizika, propisivanje i preduzimanje mjera i redovno provjeravanje i pregled postupaka i njihovih rezultata, zasnovane na nacionalnim i međunarodnim izvorima i strategijama;

33) **mjere komercijalne politike** su mjere koje propisuju državni organi, a koje utiču na izvoz i uvoz robe, uključujući zaštitne mjere, kvantitativna ograničenja i zabrane.

Član 6b

Carinski organ će, u saradnji sa drugim nadležnim organima, u skladu sa kriterijumima iz stava 3 ovog člana, odobriti status ovlašćenog privrednog subjekta licu koji ima sjedište na carinskom području Crne Gore.

Ovlašćeni privredni subjekt može koristiti olakšice pri provođenju bezbjednosno relevantnih provjera odnosno pojednostavljenih postupaka predviđenih carinskim propisima.

Status ovlašćenog privrednog subjekta može se odobriti licu:

- koje se primjerno pridržavalo carinskih propisa u prethodnom periodu,
- koje na zadovoljavajući način vodi poslovne i, po potrebi, transportne evidencije, koje omogućavaju odgovarajuće carinske kontrole,
- koje ispunjavan uslove za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku, utvrđene posebnim propisom,
- koje je finansijski pouzdano i stabilno,
- koje ispunjava odgovarajuće zaštitne i bezbjednosne mjere.

Propisom Vlade utvrđuju se:

- uslovi za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta,
- uslovi za davanje odobrenja za korišćenje pojednostavljenih postupaka,
- vrsta i obim olakšica koje se mogu odobriti u odnosu na bezbjednosno relevantne provjere i upravljanje rizikom,
- uslovi i postupak prema kojima se status ovlašćenog privrednog subjekta može ukinuti.

Ovlašćeni privredni subjekt je dužan da obavijesti carinski organ o statusnim i drugim promjenama koje bi mogle uticati na izdato odobrenje.

Član 8 a

Ako se na osnovu podataka iz deklaracije od kojih zavisi obračun carinskog duga i iz isprava koje su podnesene uz deklaraciju, utvrdi da obračun carinskog duga ne odgovara stvarnom stanju robe, odnosno ako je carinski dug plaćen u višem ili manjem iznosu, ili je carinski dug plaćen više puta:

- carinski organ je dužan da u roku od godinu dana od dana podnošenja carinske deklaracije naknadno obračuna carinski dug i donese rješenje o povraćaju, odnosno naplati carinskog duga;
- podnositelj deklaracije može u roku od godinu dana od dana podnošenja carinske deklaracije, podnijeti zahtjev carinskom organu, da naknadno obračuna carinski dug i donese rješenje o naknadnoj naplati, odnosno povraćaju carinskog duga.

Član 8 b

Ako se upoređivanjem podataka iz deklaracije i podataka iz isprava koje su podnesene uz deklaraciju, a od kojih ne zavisi obračun carinskog duga, utvrdi da podaci iz deklaracije ne odgovaraju podacima iz podnesenih isprava, odnosno stvarnom stanju robe, carinski organ će na zahtjev podnosioca deklaracije, podnesenim u roku od godinu dana od dana podnošenja carinske deklaracije donijeti rješenje.

Član 11

Svako lice koje uvozi ili izvozi robu može, bez naknade, od carinskog organa tražiti informaciju o primjeni carinskih propisa.

Naknada se može zahtijevati ukoliko za carinski organ nastanu troškovi u vezi potrebnih analiza ili vještačenja robe na koju se zahtjev odnosi, izrade izvještaja ili vraćanja robe podnosiocu zahtjeva.

Član 12

Na osnovu pisanih zahtjeva zainteresovanog lica, carinski organ je dužan da daje:

- 1) obavezujuću informaciju o svrstavanju robe u carinsku tarifu;
- 2) obavezujuću informaciju o porijeklu robe.

Obavezujuća informacija o svrstavanju robe u carinsku tarifu, koja se daje u pisanim oblicima, ima snagu rješenja donijetog u upravnom postupku.

Obavezujuća informacija o svrstavanju robe u carinsku tarifu i porijeklu robe obavezuje carinski organ prema licu kome je data u pogledu svrstavanja robe u carinsku tarifu

samo za robu za koju se carinski postupak sprovodi nakon datuma izdavanja obavezujuće informacije, odnosno u pogledu porijekla robe, samo za onu robu za koju je postupak utvrđivanja porijekla robe, u skladu sa ovim zakonom, sproveden nakon datuma izdavanja obavezujuće informacije.

Lice koje se poziva na takvu informaciju mora dokazati:

- 1) u slučaju obavezujuće informacije o svrstavanju robe u Carinsku tarifu, da roba koju deklariše u svim elementima odgovara robi koja je opisana u informaciji;
- 2) u slučaju obavezujuće informacije o porijeklu robe, da roba i okolnosti na osnovu kojih se određuje porijeklo robe u svim elementima odgovara robi i okolnostima koje su opisane u informaciji.

Obavezujuća informacija će se poništiti u skladu sa članom 9 ovog zakona ako se zasniva na neistinitim ili nepotpunim podacima koje je dao podnositelj zahtjeva.

Obavezujuća informacija o svrstavanju robe u carinsku tarifu prestaje da važi:

- 1) zbog izmjene propisa;
- 2) ako obavezujuća informacija nije više u skladu sa tumačenjem nadležnog organa u pogledu svrstavanja robe u carinsku tarifu donijetim na osnovu Zakona o carinskoj tarifi;
- 3) ako je obavezujuća informacija ukinuta ili izmijenjena u skladu sa članom 10 ovog zakona, pri čemu se lice kome je data mora obavijestiti o ukidanju ili izmjeni obavezujuće informacije.

U slučajevima kada zbog izmjene propisa obavezujuća informacija o tarifnom svrstavanju nije više u skladu s propisom ili kada nije u skladu sa informacijom koju je dalo ministarstvo finansija, data informacija prestaje da važi danom stupanja na snagu, odnosno danom početka primjene donijetog propisa ili tumačenja.

Obavezujuća informacija o porijeklu robe prestaje da važi:

- 1) ako zbog izmjene propisa ili sklapanja međunarodnog sporazuma obavezujuća informacija nije više u skladu s propisima;
- 2) ako obavezujuća informacija nije više u skladu s tumačenjima organa ovlašćenog zakonom za davanje tumačenje pravila o porijeklu robe;
- 3) ako je obavezujuća informacija ukinuta ili izmijenjena u skladu sa članom 10 ovog zakona, pri čemu se lice kome je data obavezujuća informacija mora obavijestiti o ukidanju ili izmjeni date informacije.

U slučajevima kada zbog izmjene propisa ili sklapanja međunarodnog ugovora, obavezujuća informacija nije više u skladu s propisima ili kada nije u skladu sa tumačenjem nadležnog organa, obavezujuća informacija prestaje da važi danom stupanja na snagu, odnosno danom početka primjene donijetog propisa, međunarodnog sporazuma ili tumačenja.

Lice kome je data obavezujuća informacija, koja je prestala da važi u skladu sa stavom 6 tač. 1) i 2) i stavom 8 tač. 1) i 2) ovog člana, može se pozivati na datu informaciju do tri mjeseca po prestanku njene važnosti, ako je prije prestanka njene važnosti skloplio obavezujući kupoprodajni ugovor za određenu robu na osnovu te obavezujuće informacije.

U slučajevima iz stava 6 tač. 1) i 2) i stava 8 tač. 1) i 2) ovog člana, može se propisom ili ugovorom odrediti rok do koga se može koristiti data informacija.

Obavezujuća informacija o svrstavanju robe u carinsku tarifu, odnosno o porijeklu robe može se upotrebljavati u skladu sa ovim članom samo za određivanje uvozne carine ili za određivanje visine izvoznih nadoknada ili povraćaja povezanih sa sprovođenjem poljoprivredne politike.

Član 21

Na robu koja se uvozi iz zemalja s kojima Crne Gora ima sklopljen ugovor o slobodnoj trgovini naplaćuje se carina kako je propisano tim ugovorom.

Zahtjev za primjenu stava 1 ovog člana podnositelj deklaracije može podnijeti i naknadno, ako su ispunjeni uslovi propisani ugovorom.

Član 47

Sva roba koja se unosi u carinsko područje ili iznosi iz carinskog područja mora se prijaviti graničnoj carinarnici, odnosno drugoj nadležnoj carinarnici.

Zapovjednik svakog broda ili drugo odgovorno lice i zapovjednik svakog vazduhoplova koji stiže u Crnu Goru ili lice koje je taj zapovjednik ovlastio, odmah po dolasku i prije istovara robe, podnose carinarnici manifest za svu robu koja se prevozi kao teret tim brodom ili vazduhoplovom.

Zapovjednik svakog broda ili drugo odgovorno lice i zapovjednik svakog vazduhoplova koji napušta Crnu Goru ili lice koje je taj zapovjednik ovlastio, prije odlaska, podnose carinarnici manifest za svu robu koja se prevozi kao teret tim brodom ili vazduhoplovom.

U slučaju brodova, forma manifesta za međunarodni pomorski saobraćaj (IMO) mora biti u skladu sa standardima koje je utvrdila Organizacija Ujedinjenih Nacija, a u slučaju vazduhoplova format manifesta mora biti u skladu sa standardima koje je utvrdilo Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA).

Zapovjednik broda i zapovjednik vazduhoplova ili njegov zastupnik u Crnoj Gori moraju da potvrde da manifest pruža kompletne, istinite i tačne podatke o svoj robi koja se prevozi tim brodom ili vazduhoplovom.

Lice koje je unijelo robu u carinsko područje dužno je da robu, bez odlaganja, preze putem i na način koji odredi carinarnica do naznačene carinarnice, drugog mjesta koje odredi ili odobri carinarnica i u slobodnu zonu.

Svako lice koje preuzme odgovornost za prevoz robe, nakon što roba uđe u carinsko područje, odgovorno je za izvršavanje obaveza iz stava 6 ovog člana.

U skladu sa sklopljenim međudržavnim sporazumom, carinska provjera robe koja se nalazi izvan carinskog područja može se sprovesti kao da je roba unijeta u to područje, pod uslovima i na način predviđen međudržavnim sporazumom koji se odnosi na tu robu.

Odredba stava 6 ovog člana ne isključuje primjenu propisa iz oblasti putničkog, pograničnog ili poštanskog saobraćaja, pod uslovom da se primjenom tih propisa ne ugrožava carinski nadzor i mogućnost carinske kontrole.

Stavovi 1 do 9 ovog člana i čl. 48 do 63 ovog zakona ne primjenjuju se na robu koja je privremeno napustila carinsko područje dok se kretala između dvije tačke na tom području vodenim ili vazdušnim putem, pod uslovom da je prevoz obavljen direktno i redovnom avionskom ili brodskom linijom, bez pristajanja izvan carinskog područja. Ova odredba se ne primjenjuje na robu koja je utovarena u lukama, na aerodromima ili u slobodnim lukama stranih zemalja.

Odredbe st. 1 do 6 ovog člana ne primjenjuju se na robu koja se nalazi na brodovima ili vazduhoplovima koji prolaze teritorijalnim morem ili vazdušnim prostorom, kojima kao odredišno mjesto nije predviđena luka ili aerodrom u Crnoj Gori.

Član 50

Robu koja je u skladu sa članom 47 ovog zakona dopremljena do carinarnice ili drugog mesta koje je carinarnica odredila ili odobrila, carinarnici prijavljuje lice koje je unijelo robu u carinsko područje ili lice koje je preuzele odgovornost za robu nakon njenog ulaska.

Član 80

Carinarnica mora preuzeti sve mjere radi identifikacije robe, ako je identifikacija neophodna za sprovođenje carinskog postupka za koji je roba deklarisana.

Carinska obilježja sa robe ili prevoznih sredstava može ukloniti ili uništiti samo carinarnica ili se to može učiniti uz njeno odorenje, osim u slučajevima kad je zbog nepredvidljivih okolosti ili više sile njihovo uklanjanje ili uništenje neophodno kako bi se zaštitila roba ili prevozno sredstvo.

Vrstu i način upotrebe carinskih obilježja na predlog carinskog organa, propisuje Ministarstvo finansija.

Član 84

Radi pojednostavljenja formalnosti postupaka, carinarnica će, u slučajevima i na način koji može da propiše Ministarstvo finansija, odobriti:

- 1) da carinska deklaracija ne sadrži neke od podataka i neke od isprava koje su propisane članom 70 ovog zakona;

- 2) da neka od trgovačkih ili službenih isprava koja je priložena uz zahtjev za stavljanje robe u carinski postupak zamijeni carinsku deklaraciju;
- 3) da se roba stavi u zahtijevani postupak na osnovu knjigovodstvenih zapisa i u tom slučaju carinarnica može podnosioca carinske deklaracije oslobođiti obaveze podnošenja robe.

Pojednostavljena carinska deklaracija, trgovačka ili službena isprava i knjigovodstveni zapis moraju sadržati podatke neophodne za identifikaciju robe. Kad se podatak o robi unese u evidenciju mora da se upiše datum unošenja.

Podnositelj carinske deklaracije je dužan, u propisanom roku, podnijeti dopunska deklaraciju koja može biti opšta, periodična ili rekapitulativna.

Ministarstvo finansija može propisati u kojim se slučajevima neće podnositи dopunska deklaracija.

Dopunska carinska deklaracija i pojednostavljena carinska deklaracija čine nedjeljivu pravnu cjelinu na koju se primjenjuju propisi na dan prihvatanja pojednostavljenih carinskih deklaracija. Knjigovodstveni zapis će imati istu pravnu snagu kao prihvatanje carinske deklaracije iz člana 70 ovog zakona.

Vlada može propisati posebne pojednostavljene postupke za tranzitni postupak.

Član 92

Izrazi upotrijebljeni u čl. 93 do 97 ovog zakona odnose se na:

- 1) kod "carinskog postupka sa odlaganjem", na postupke:
 - spoljnog tranzita,
 - carinskog skladištenja,
 - aktivnog oplemenjivanja uz primjenu sistema odlaganja,
 - prerade pod carinskim nadzorom,
 - privremenog uvoza.
- 2) kod "carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom", na postupke:
 - carinskog skladištenja,
 - aktivnog oplemenjivanja,
 - prerade pod carinskim nadzorom,
 - privremenog uvoza ,
 - pasivnog oplemenjivanja,
 - unutrašnjeg tranzita.

Pod pojmom "uvozna roba" podrazumijeva se roba stavljena u postupak sa odlaganjem (suspenzivni postupak) i roba nad kojom je na osnovu postupka aktivnog oplemenjivanja uz primjenu sistema povraćaja, sproveden postupak stavljanja u slobodan promet i formalnosti određene u članu 129 ovog zakona.

Pod pojmom "roba u nepromijenjenom stanju" podrazumijeva se uvozna roba koja u postupku oplemenjivanja u Crnoj Gori ili u postupku prerade pod carinskim nadzorom nije bila predmet obrade ili prerade.

Član 99

Spoljni tranzitni postupak dozvoljava prevoz robe između dva mesta unutar carinskog područja, i to:

- 1) strane robe, a da ta roba ne podliježe naplati uvoznih dažbina i drugih naknada ili mjerama komercijalne politike;
- 2) domaće robe za koju je sproveden postupak izvoza.

Prevoz robe iz stava 1 ovog člana odvija se:

- 1) prema spoljnom tranzitnom posupku propisanom ovim zakonom;
- 2) prema postupku TIR karneta (postupak propisan odredbama Sporazuma TIR), pod uslovom:
 - da takav prevoz započinje ili treba da se okonča izvan Crne Gore;
 - da se prevoz odnosi na pošiljke robe koja mora da se istovari u carinsko područje, a koja se prevozi sa robom koja treba da se istovari u nekoj trećoj zemlji;
 - da se obavlja između dva mesta u zemlji preko teritorije druge zemlje;
- 3) prema postupku ATA karneta (postupak propisan odredbama Sporazuma ATA), koji se koristi samo kao tranzitni dokument;
- 3) poštom (uključujući poštanske pakete).

Član 103

Glavni obveznik je dužan položiti obezbjeđenje za plaćanje carinskog duga ili drugih naknada koje bi mogle nastati u vezi sa robom.

Obezbeđenje može da bude:

- 1) pojedinačno za jedan prevoz na osnovu tranzitnog postupka;
- 2) generalno za više prevoza na osnovu tranzitnog postupka, u kom slučaju je glavni obveznik dobio odobrenje od Uprave carina.

Odobrenje koje se navodi u stavu 2 tačka 2) ovog člana daće se samo licima:

- 1) koja su osnovana ili sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- 2) koja redovno koriste tranzitni postupak u Crnoj Gori i za koja carinski organi znaju da su u mogućnosti da ispunе svoje obaveze u vezi sa navedenim postupcima;
- 3) koja nijesu izvršila neki ozbiljan prekršaj carinskih ili poreskih propisa.

Obezbeđenje iz stava 1 ovog člana neće se polagati u slučaju prevoza morem, rijekom, vazduhom, željeznicom i cjevovodima.

Izuzetno od odredbe stava 4 ovog člana, Ministarstvo finansija može propisati da se obezbjeđenje iz stava 1 ovog člana polaže i u slučajevima iz stava 4 ovog člana.

Član 104

Ministarstvo finansija može propisati u kojim će se slučajevima umjesto obezbjeđenja iz člana 193 ovog zakona, dati drugi oblik obezbjeđenja u tranzitnom postupku.

Član 115

Uvozna roba može biti predmet uobičajenih oblika rukovanja koji se obavljaju radi očuvanja robe, poboljšanja njenog izgleda ili tržišnog kvaliteta ili pripreme za tržište odnosno daljnju prodaju.

Oblike rukovanja iz stava 1 ovoga člana mora prethodno odobriti carinarnica.

Ministarstvo finansija može, na predlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, propisati slučajeve u kojima je zabranjeno takvo rukovanje sa robom na koju se primjenjuju zaštitne mjere poljoprivredne politike.

Član 120

Kada su ispunjeni uslovi propisani u stavu 2 ovog člana i shodno stavu 4 ovog člana, carinarnica će odobriti:

- 1) oplemenjivanje uz upotrebu ekvivalentne robe;
- 2) da se dobijeni proizvodi od ekvivalentne robe izvezu iz Crne Gore prije uvoza uvozne robe.

Ekvivalentna roba mora da bude istog kvaliteta i istih svojstava kao i uvozna roba.

Ministarstvo finansija može, uz saglasnost Ministarstva privrede (ekonomije), propisati slučajeve u kojima se ne može upotrebljavati ekvivalentna roba i slučajeve u kojima ekvivalentna roba ne mora biti istog kvaliteta i istih svojstava kao uvozna roba.

Kada se primjenjuje odredba stava 1 ovog člana, uvozna roba će se za carinske svrhe smatrati ekvivalentnom robom, a ekvivalentna roba uvoznom robom.

Član 122

Carinarnica će odrediti rok u kome se dobijeni proizvodi moraju ponovo izvesti ili u kome se mora zahtijevati drugi carinski dozvoljen postupak ili upotreba.

Carinarnica će kod određivanja roka iz stava 1 ovog člana uzeti u obzir vrijeme potrebno za obavljanje aktivnog oplemenjivanja i otpremu dobijenih proizvoda.

Rok počinje teći od dana kad se strana roba stavi u postupak aktivnog oplemenjivanja.

Carinarnica može produžiti rok na osnovu blagovremenog i opravdanog zahtjeva korisnika odobrenja.

Kada se primjenjuje član 120 stav 1 tačka 2) ovog zakona, carinarnica će odrediti rok u kome strana roba mora biti deklarisana za postupak, a rok počinje teći od dana prihvatanja izvozne deklaracije za dobijene proizvode izrađene od ekvivalentne robe.

Ministarstvo finansija može propisati posebne rokove za određene procese oplemenjivanja ili za određenu uvoznu robu.

Član 151

Odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja se daje:

- 1) licima sa sjedištem i prebivalištem u Crnoj Gori;
- 2) kada se smatra da može da se utvrdi da su dobijeni proizvodi proizvedeni od privremeno izvezene robe;
- 3) ako davanje odobrenja ne ugrožava osnovne interese domaćih proizvođača (ekonomski uslov).

Ministarstvo finansija može propisati u kojim se slučajevima može odstupiti od stava 1 tačke 2) ovog člana.

Član 178

Ako nastane carinski dug za stranu robu koja se iz slobodne zone ili slobodnog skladišta unosi u drugi dio carinskoga područja, carinska vrijednost se utvrđuje na osnovu stvarno plaćene cijene, odnosno cijene koju za tu robu treba platiti.

Troškovi skladištenja i održavanja robe tokom smještaja u slobodnoj zoni ili skladištu ne uračunavaju se u carinsku vrijednost robe, ako su iskazani odvojeno od stvarno plaćene cijene, odnosno cijene koju za robu treba platiti.

Ako je roba bila predmet rukovanja iz člana 115 stav 1 ovog zakona, podnositelj deklaracije može zahtijevati da se visina carinskog duga utvrdi na osnovu vrste robe,

carinske vrijednosti i količine robe, na osnovu koje bi se iznos utvrdio u skladu sa članom 215 ovog zakona da roba nije bila predmet rukovanja.

Ministarstvo finansija propisuje slučajeve u kojima se neće primjenjivati stav 3 ovog člana.

Član 182

Strana roba može se:

- 1) ponovno izvesti iz carinskoga područja;
- 2) uništiti;
- 3) ustupiti u korist države.

Kod ponovnog izvoza, kad je to potrebno, na odgovarajući način se primjenjuju propisani uslovi za izvoz robe, uključujući i primjenu trgovinskih mjera.

Ministarstvo finansija propisuje slučajeve u kojima se za stranu robu stavljeni u postupak s odlaganjem neće primjenjivati trgovinske mjere pri izvozu iz Crne Gore.

O namjeri ponovnog izvoza ili uništenja robe prethodno se mora obavijestiti carinarnica.

Carinarnica će zabraniti ponovni izvoz, ako to propisuju formalnosti ili mjere navedene u stavu 2 ovog člana.

Ministarstvo finansija će propisati u kojim se slučajevima i na koji način roba može ustupiti u korist države.

Uništenjem ili ustupanjem robe ne smiju nastati troškovi na teret države.

Za otpad i ostatke nastale uništenjem odrediće se carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba propisana za stranu robu.

Otpad i ostaci ostaju pod carinskim nadzorom u skladu sa članom 46 stav 2 ovog zakona.

Član 184

Oslobođeni su od plaćanja carine:

- 1) roba utvrđena međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru;
- 2) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;

- 3) roba sadržana u pošiljkama i upućena iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;
 - 4) odlikovanja i priznanja dobijena u okviru međunarodnih događaja i pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa;
 - 5) roba koja zadovoljava osnovne ljudske potrebe, kao što su hrana, lijekovi, odjeća, posteljina, sredstva higijene i slično, koju uvoze Crveni krst Crne Gore i druge registrovane humanitarne organizacije radi besplatne podjele ugroženim licima i žrtvama prirodnih i drugih katastrofa;
- 5a) roba koja se u obliku humanitarne pomoći i donacija upućuje Crvenom krstu Crne Gore za obavljanje humanitarne djelatnosti.
- 6) humanitarne organizacije, udruženja slijepih i gluvih, odnosno nagluvih osoba, lica oboljela od mišićnih i neuromišićnih oboljenja i njihovi članovi koji uvoze specifičnu opremu, uređaje, instrumente, rezervne djelove i potrošni materijal za potrebe tih lica;
 - 7) robne marke, patenti, modeli i propratni dokumenti, obrasci za priznavanje patenta ili inovacije koji se šalju organizacijama za zaštitu autorskog i industrijskog prava;
 - 8) sljedeći predmeti:
 - a) obrasci i isprave koje državni organi primaju za obavljanje svojih nadležnosti;
 - b) predmeti koji predstavljaju dokaze u sudskim ili drugim postupcima pred državnim organima;
 - c) štampani materijali koji se šalju kao dio uobičajene razmjene obavještenja između javnih službi ili bankarskih ustanova;
 - d) hartije od vrijednosti;
 - e) nacrti, tehničke slike, modeli, opisi i drugi slični dokumenti koji se uvoze kako bi se ispunili uslovi za učestvovanje na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u zemlji;
 - f) štampani obrasci koji se, u skladu sa međunarodnim ugovorima, upotrebljavaju kao službeni dokumenti u međunarodnoj trgovini;
 - g) pismonosne pošiljke;
 - 9) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na posjedima koje državlјani Crne Gore, koji žive u pojusu širine pet kilometara od granične linije, posjeduju u odgovarajućem pojusu

susjedne države, i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;

- 10) oprema za preventivu i gašenje požara;
- 11) predmeti koje su domaći i strani državljeni stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;
- 12) roba koja se koristi za obnovu, održavanje i restauraciju zaštićenih spomenika kulture, a na osnovu mišljenja nadležnog organa;
- 13) roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičko-scenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;
- 14) roba koja je u obliku donacije data ustanovama iz oblasti kulture i drugim neprofitnim pravnim licima u kulturi, samostalnim umjetnicima ili umjetnicima za obavljanje njihove djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;
- 15) roba koju kao sopstvena djela iz inostranstva unesu naučnici, književnici i umjetnici;
- 16) roba koja se unosi kao ulog estranog ulagača u skladu sa posebnim zakonom;
- 17) oprema koju uvoze državni organi za obavljanje svoje djelatnosti, koja se ne proizvodi u Crnoj Gori;
- 18) roba koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavnicama.

Oslobođenje iz tač. 5) i 5a) ovog člana se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duvanske proizvode i motorna vozila, a odobrava se samo organizacijama čije knjigovodstvene evidencije i postupci omogućavaju Carinskom organu provjeru poslovanja sa tom robom.

Roba stavljena u slobodan promet uz oslobođenje od plaćanja carine na osnovu tač. 1, 10, 13, 14, 16 i 17 ovog člana ne smije se prodavati, otuđiti, davati drugom na upotrebu, u zalog, najam ili predati kao osiguranje za druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja carinarnice i plaćanja carine, do isteka roka od 36 mjeseci od dana kada je stavljena u slobodan promet.

Svako postupanje s robom na način iz stava 3 ovog člana povlači za sobom plaćanje carine po stopi koja se primjenjuje na dan takve radnje, na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju je na taj dan utvrdila ili prihvatile carinarnica.

Vlada će propisati postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine.

Član 185

Domaća roba koja je bila izvezena iz carinskog područja i koja se u roku od dvije godine vraća u carinsko područje i stavlja u slobodni promet, na zahtjev podnosioca deklaracije, biće oslobođena od plaćanja carine.

Na zahtjev podnosioca deklaracije rok od dvije godine se može produžiti ukoliko za to postoje posebni razlozi.

Ukoliko je, prije nego što je izvezena iz carinskog područja, vraćena roba bila stavljena u slobodan promet po sniženoj stopi uvoznih dažbina ili stopi slobodno od uvoznih dažbina zbog njene posebne upotrebe, izuzeće od plaćanja dažbina iz stava 1 ovog člana odobriće se samo ako roba treba ponovo da se uveze u istu svrhu.

Ako se roba ne uvozi ponovo u istu svrhu, carinski iznos koji bi se obračunao za tu robu umanjiće se za iznos carine plaćene prilikom prvog stavljanja u slobodan promet.

Ako je iznos prethodno plaćene carine veći od iznosa carine koju bi trebalo platiti pri ponovnom uvozu, povraćaj carine se neće odobriti.

Oslobodenje od uvozne carine prema stavu 1 ovog člana neće se odobriti u slučaju:

- 1) kad je roba izvezena iz carinskog područja u okviru postupka pasivnog oplemenjivanja, osim ako je roba ostala u istom stanju u kakvom je izvezena;
- 2) ako je roba podlijegala mjerama koje su uslovile njen izvoz u drugu zemlju, osim ako Ministarstvo finansija ne propiše okolnosti i bliže uslove pod kojima je oslobodenje moguće.

Član 186

Oslobodenje od plaćanja carine prema članu 185 ovog zakona odobriće se samo za robu koja se ponovno uvozi u istom stanju u kojem je izvezena.

Ministarstvo finansija propisuje okolnosti i bliže uslove pod kojima se može odstupiti od stava 1 ovog člana.

Član 191

Na zahtjev lica koje je carinski dužnik ili bi moglo postati carinski dužnik, carinarnica može odobriti da se za dva ili više postupaka u vezi sa kojima je carinski dug nastao ili bi mogao nastati da zajedničko obezbjeđenje.

Ako se zajedničko obezbjeđenje iz stava 1 ovog člana odnosi na unaprijed neodređen broj postupaka, odnosno za sve postupke tokom određenog razdoblja, odobrenje iz stava 1 ovog člana daje Uprava carina.

Ministarstvo finansija propisuje bliže uslove i postupak davanja obezbjeđenja u smislu sa st. 1 i 2 ovog člana.

Član 197

Ministarstvo finansija može propisati i druge oblike obezbjeđenja i deponovanje gotovine u valuti koja nije zvanično sredstvo plaćanja, ako se na taj način garantuje obezbjeđenje za naplatu carinskog duga.

Član 200

Ministarstvo finansija može propisati način odstupanja od odredaba čl. 189 do 199 ovog zakona, kada je to potrebno radi ispunjavanja obaveza preuzetih pristupanjem međunarodnim sporazumima.

Član 201

Uvozni carinski dug nastaje:

- 1) stavljanjem robe u slobodni promet ili
- 2) stavljanjem robe u postupak privremenog uvoza s djelimičnim oslobođenjem od plaćanja carine.

Carinski dug nastaje u trenutku prihvatanja carinske deklaracije.

Carinski dužnik je podnositelj deklaracije, a u slučaju indirektnog zastupanja carinski dužnik je i lice za čiji je račun carinska deklaracija podnijeta.

Ako su u carinskoj deklaraciji prikazani netačni podaci na osnovu kojih djelimično ili u potpunosti uvozna carina nije obračunata i naplaćena, carinskim dužnikom smatra se i lice koje je dalo podatke u podnesenoj carinskoj deklaraciji, a koje je znalo ili je moralno znati da podaci nisu istiniti.

Član 240

Novčanom kaznom od stostrukog do tristostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori, kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik, ako:

- 1) ne prijavi graničnoj carinarnici, odnosno drugoj nadležnoj carinarnici svu robu, koja se unosi u carinsko područje ili iznosi iz carinskog područja (član 47 stav1);
- 2) ne podnese carinarnici manifest za svu robu koja se prevozi kao teret tim brodom ili vazduhoplovom, odmah po dolasku i prije istovara robe, odnosno prije odlaska (član 47 st. 2 i 3);
- 3) ne potvrdi da manifest pruža kompletne, istinite i tačne podatke o svoj robi koja se prevozi tim brodom ili vazduhoplovom (član 47 stav 5);
- 4) unese robu iz slobodne zone ili slobodnog skladišta u drugi dio carinskog područja suprotno odredbama ovog zakona (član 177 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Lica iz stava 1, 2 i 3 ovog člana, kazniće se i za pokušaj prekršaja iz stava 1 ovog člana.

Za prekršaj iz stava 1 tačka 1 ovog člana, ovlašćeni carinski službenik kazniće na licu

mjesta fizičko lice novčanom kaznom u trostrukom iznosu minimalne zarade u Crnoj Gori, pod uslovom da vrijednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 €.

Član 241

Novčanom kaznom od pedesetostrukog do tristostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori, kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik, ako:

- 1) ne preze, bez odlaganja, robu unijetu u carinsko područje, putem i na način koji odredi carinarnica do naznačene carinarnice, drugog mjeseta koje odredi ili odobri carinarnica i u slobodnu zonu (član 47 stav 6);
- 2) ne obavijesti odmah nadležnu carinarnicu da, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile, obaveze iz člana 47 stav 6 ovog zakona, ne može sprovesti ili ne obavijesti odmah najbližu carinarnicu o mjestu gdje je roba smještena (član 48 st. 1 i 2);
- 3) ne obavijesti odmah nadležnu carinarnicu da, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile, kada su primorani da se zaustave ili privremeno zadrže na carinskom području, nije moguće ispuniti obavezu iz člana 47 stav 2 i 3 ovog zakona (član 49 st. 1);
- 4) ne podnese carinarnici jedinstvenu carinsku ispravu za prijavljivanje robe prilikom unosa robe u carinsko područje ili u produženom roku za podnošenje prijave (član 53);
- 5) istovari ili pretovari robu iz prevoznog sredstva bez odobrenja carinarnice ili na mjestu koje za to nije određeno ili odobreno (član 56 stav 1);
- 6) ne obavijesti odmah carinarnicu o istovaru robe ili dijela robe u slučaju neposredne opasnosti (član 56 stav 2);
- 7) premješta robu s mjeseta na koje je prvobitno smještena bez odobrenja carinarnice (član 57);
- 8) smjesti robu u privremenom smještaju na mjestima i pod uslovima suprotno onima koje je odobrila carinarnica (član 61 stav 1);
- 9) preduzima radnje kojima se mijenja izgled ili tehničke karakteristike robe koja je u privremenom smještaju (član 62);
- 10) ne podnese nadležnoj carinarnici odgovarajuću carinsku deklaraciju za svu robu nad kojom treba da se sproveđe carinski postupak (član 68 stav 1 i član 69 stav 1);
- 11) podnese carinsku deklaraciju u pisanoj formi koja nije potpisana ili ne sadrži sve podatke neophodne za primjenu propisa kojima je regulisan carinski postupak za koji se roba prijavljuje (član 70 stav 1 i član 85 stav 1);
- 12) ukloni ili uništi carinsko obilježje sa robe ili prevoznih sredstava bez odobrenja carinarnice (član 80 stav 2);
- 13) ne obavijesti odmah carinarnicu o svim činjenicama koje nastanu nakon donošenja odobrenja za carinski postupak sa ekonomskim ili odloženim dejstvom, a koje mogu uticati na njegovu dalju primjenu ili sadržaj (član 95 stav 2);
- 14) postupi suprotno odredbama člana 102 stav 1 tačka 1 i stav 2 ovog zakona;
- 15) ne poštuje obaveze i uslove koje je preuzeo kao držalač carinskog skladišta, odnosno korisnik carinskog skladišta (čl. 108 i čl. 109);
- 16) privremeno iznese iz carinskog skladišta robu bez odobrenja carinarnice (član 116 st. 1 i 2);
- 17) premjesti robu nad kojom je sproveden postupak carinskog skladištenja, iz

jednog carinskog skladišta u drugo bez odobrenja carinarnice (član 117);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Član 242

Novčanom kaznom od pedes

etostrukog do dvjestostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori, kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik, ako:

- 1) ne podnese odgovarajuću dopunsku deklaraciju ili je ne podnese u propisanom roku (član 84 stav 3);
- 2) ne vodi evidenciju o robi koja se nalazi u post upku carinskog skladištenja na način koji odobri carinarnica ili ne upiše tu robu u evidenciju čim se unese u carinsko skladište (član 112 st. 1 i 2);
- 3) vrši ili organizuje aktivno oplemenjavanje robe bez odobrenja carinarnice (član 121 stav 1);
- 4) ne izveze ili ponovo ne izveze dobijene proizvode u roku koji odredi carinarnica ili propusti rok u kome se mora zahtijevati drugi carinski dozvoljen postupak ili upotreba (član 122 stav 1);
- 5) vrši ili organizuje preradu robe bez odobrenja za preradu pod carinskim nadzorom (član 135);
- 6) organizuje pasivno oplemenjavanje robe bez odobrenja carinarnice (član 150 stav 1);
- 7) uvezu proizvode za zamjenu prije privremenog izvoza robe (prethodni uvoz) bez odobrenja carinarnice ili u slučaju prethodnog uvoza robu privremeno ne izvezu u propisanom roku (član 157 stav 4 i član 160 stav 1);
- 8) prodaje robu putnicima koji ne ispunjavaju uslove za kupovinu te robe u slobodnim carinskim prodavnicama (član 181a stav 2);
- 9) postupi sa robom suprotno odredbi člana 184 stav 3 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi							
MF-TU/PZ/13/22	MF-IU/PZ/13/22							
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka								
Regulativa Savjeta (EEZ) Br. 2913/92 od 12. oktobra 1992 godine o uspostavljanju Carinskog zakona Zajednice - 31992R2913								
Regulativa Evropskog Parlamenta i Savjeta (EZ) br. 648/2005 od 13. aprila 2005. godine o izmjeni Regulative Savjeta (EEZ) br. 2913/92 uspostavljanju Carinskog zakona Zajednice - 32005R0648								
Regulativa (EZ) Br. 450/2008 Evropskog Parlamenta i Savjeta kojom se propisuje Carinski zakon Zajednice- Modernizovani Carinski zakon - 32009R1186								
Regulativa Savjeta (EZ) br. 1186/2009 od 16. novembra 2009. godine o uspostavljanju sistema oslobođenja od carina u Zajednici - 32008R0450								
3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore								
Na crnogorskom jeziku	Na engleskom jeziku							
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona	Proposal for the Law on Amendments to the Customs Law							
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije								
a)	b)	c)	d)	e)				
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti				
Regulativa (EEZ) br. 2913/92								
Čl. 1- 3	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo						
Član 4 Za potrebe ovog Zakona, primjenjuju se sljedeće definicije: (4) „Carinarnica“ znači svaku kancelariju u kojem se mogu obaviti svi ili neki poslovi predviđeni carinskim propisima.	Član 1 U Carinskem zakonu ("Službeni list RCG", br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i "Službeni list CG", broj 21/08) u članu 5 tačka 5 mijenja se i glasi: 5) carinarnica je organizaciona jedinica carinskog organa koja obavlja sve ili pojedine poslove utvrđene carinskim i drugim propisima;	Potpuno usklađeno						
Čl.4 tač. 1-3, 5-24	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno	Potpuno usklađeno					

		usklađeno	članom 5 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	
Čl. 5-7	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 6-8 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	
Član 8 1. Odluka povoljna za lice na koje se odnosi poništava se ako je donesena na temelju netačnih ili nepotpunih podataka i: - ako je podnositelj zahtjeva znao ili je opravdano trebalo da zna za netačnost ili nepotpunost podataka, i - ako takva odluka ne bi mogla biti donesena na osnovu tačnih i potpunih podataka. 2. Lice na koju se odluka odnosi obavještava se o poništenju odluke. 3. Poništenje proizvodi pravno dejstvo od dana donošenja poništene odluke.	Član 4 Čl. 8a i 8b mijenjaju se i glase: "Posebni slučajevi poništenja i ukidanja odluka Član 8a Odluka kojom je usvojen zahtjev lica na koje se odnosi, poništava se ako je donijeta na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka i ako: a) je podnositelj zahtjeva znao ili je trebalo da zna da su podaci netačni ili nepotpuni, i b) takva odluka ne bi mogla biti donijeta na osnovu tačnih ili potpunih podataka. Odluka o poništenju odluke iz stava 1 ovog člana dostavlja se bez odlaganja licu na koje se odnosi. Odluka o poništenju odluke proizvodi pravno dejstvo od dana donošenja.	Potpuno usklađeno		
Član 9 1. Odluka povoljna za lice na koje se odnosi ukida se ili se mijenja, u drugim slučajevima od onih navedenih u članu 8., ako jedan ili više od uslova	Član 4 Čl. 8a i 8b mijenjaju se i glase: "Posebni slučajevi poništenja i ukidanja odluka Član 8b			

<p>propisanih za njeno donošenje nije bio ispunjen ili više nije ispunjen.</p> <p>2. Odluka povoljna za lice na koje se odnosi može se ukinuti ako lice ne ispunjava obavezu koja joj je odlukom određena.</p> <p>3. Lice na koje se odluka odnosi obavještava se o ukidanju ili izmjeni odluke.</p> <p>4. Ukidanje ili izmjena odluke proizvodi pravno dejstvo od dana obavještenja. Međutim, u izuzetnim slučajevima ako to zahtijevaju opravdani interesi lica na koje se odluka odnosi, carinska tijela mogu odložiti pravni učinak odluke o ukidanju ili izmjeni.</p>	<p>Odluka kojom je usvojen zahtjev lica na koje se odnosi, ukida se ili mijenja ako nijesu bili ispunjeni ili više nijesu ispunjeni uslovi propisani za njeno donošenje.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana može se ukinuti i ako lice na koje se odnosi ne izvrši obavezu koja mu je odlukom određena.</p> <p>Odluka kojom se ukida ili mijenja odluka iz stava 1 ovog člana dostavlja se bez odlaganja licu na koje se odnosi. Ukitanje ili izmjena odluke proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja licu na koje se odnosi.</p> <p>Izuzetno, ako to zahtijevaju opravdani interesi lica na koje se odluka odnosi, carinski organ može odložiti dan od kada donijeta odluka proizvodi pravno dejstvo."</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 10</p> <p>Odredbe čl. 8. i 9. ne dovode u pitanje nacionalne propise koji određuju da su odluke nevažeće ili postaju ništavne iz razloga koji nisu u vezi s carinskim zakonodavstvom.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 7 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)</p> <p>Propisi o opštem upravnom postupku primjenjuju se u postupcima koje vode carinski organi, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.</p>	
<p>Član 11</p> <p>1. Svako lice može od carinskih tijela zatražiti informaciju o primjeni carinskog zakonodavstva. Takav se zahtjev može odbiti ako se ne odnosi na stvarno predviđeni uvoz ili izvoz.</p> <p>2. Informacije se podnosiocu zahtjeva daju bez</p>	<p>Član 5</p> <p>Član 11 mijenja se i glasi:</p> <p>"Svako lice može, bez naknade, od carinskog organa zahtijevati informacije o primjeni carinskih propisa. Zahtjev iz stava 1 ovog člana može biti odbijen ako se ne odnosi na stvarno namjeravani uvoz ili izvoz."</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

naknade. Međutim, podnosiocu zahtjeva može se zaračunati odgovarajuća naknada kada nastanu posebni troškovi za carinska tijela, posebno zbog provedbe analiza ili vještačenja o robi, ili povrata robe podnosiocu zahtjeva.	Carinski organ može naplatiti naknadu za davanje informacija iz stava 1 ovog člana u visini stvarnih troškova nastalih za potrebe analize ili vještačenja robe na koju se zahtjev odnosi, izrade izvještaja ili vraćanja robe podnosiocu zahtjeva."			
Čl. 12-19	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 11-19 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	
<p>Član 20</p> <p>1. Carine koje se zakonski potražuju kada nastane carinski dug temelje se na Carinskoj tarifi Evropskih zajednica.</p> <p>2. Ostale mjere, propisane odredbama Zajednice koje uređuju posebna područja koja se odnose na trgovinu robom, primjenjuju se, tamo gdje je to primjereno, u skladu s razvrstavanjem tih roba u Carinsku tarifu.</p> <p>3. Carinska tarifa Evropskih zajednica sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) kombinovanu nomenklaturu robe (b) svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na kombinованoj nomenklaturi ili koja joj dodaje pododjeljke te koja je utvrđena propisima Zajednice koji uređuju posebna područja s ciljem primjene tarifnih mjera koje se odnose na trgovinu robom; (c) stope i druge stavke davanja koje se obično primjenjuju na robu obuhvaćenu kombiniranim nomenklaturom s obzirom na: <ul style="list-style-type: none"> - carine; i - poljoprivredne pristojbe i druga uvozna davanja 	<p>Član 7</p> <p>Poslije člana 19, poslije naslova "Carinska tarifa i tarifno svrstavanje robe" dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>"Član 19 a</p> <p>Na robu koja se uvozi u carinsko područje Crne Gore plaća se carina u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o Carinskoj tarifi koji obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nomenklaturu naziva, opisa i numeričkog označavanja robe identičnu Kombinованoj nomenklaturi Evropske unije, b) dodatne podjele koje se u cijelosti ili djelomično zasnovaju na Kombinованoj nomenklaturi, a koje se uvode radi primjene carinskih mjera koje se odnose na trgovinu robom predviđenih propisima Crne Gore, c) osnovne stope carine, d) povlašćene tarifne mjere sadržane u Sporazumu 	Potpuno usklađeno		

<p>propisana zajedničkom poljoprivrednom politikom ili u okviru posebnih mjera koje se primjenjuju na određenu robu dobijenu preradom poljoprivrednih proizvoda.</p> <p>(d) povlašćene tarifne mjere sadržane u ugovorima koje je Zajednica sklopila s određenim zemljama ili grupama zemalja i koje predviđaju odobravanje povlašćenog tarifnog postupanja;</p> <p>(e) povlašćene tarifne mjere koje je Zajednica jednostrano donijela za određene zemlje, grupe zemalja ili područja;</p> <p>(f) samostalne suspenzivne mjere koje predviđaju smanjenje ili oslobađanje od uvoznih carina koje se naplaćuju na određenu robu;</p> <p>(g) ostale tarifne mjere predviđene drugim zakonodavstvom Zajednice.</p> <p>4. Ne dovodeći u pitanje pravila o paušalnim davanjima, mjere iz stava 3. tačke (d), (e) i (f) primjenjuju se na zahtjev deklaranta umjesto onih predviđenih u tački (c) ako predmetna roba ispunjava uslove propisane u tim pomenutim mjerama. Zahtjev se može podnijeti naknadno ako su ispunjeni relevantni uslovi.</p> <p>5. Kada je primjena mjera iz stava 3. tačaka (d), (e) i (f) ograničena na određenu količinu uvoza, ona prestaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) u slučaju carinskih kvota čim se dosegne određena ograničena količina uvoza; (b) u slučaju carinskih plafona odlukom Komisije. <p>6. Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu podrazumijeva utvrđivanje, prema važećim pravilima, :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) podbroja kombinirane nomenklature ili podbroja bilo koje druge nomenklature iz stava 3. tačke (b); ili (b) podbroja bilo koje druge nomenklature koja se u 	<p>o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Crne Gore, sa druge strane i ugovorima o slobodnoj trgovini koje je Crna Gora zaključila sa drugim zemljama ili grupama zemalja i koje predviđaju povlašćeno tarifno postupanje, i</p> <p>e) druge suspenzivne mjere koje predviđaju primjenu smanjene ili nulte stope carine na određenu robu.</p> <p>Na zahtjev deklaranta za robu koja ispunjava propisane uslove, umjesto osnovne stope carine primjenjuju se mjere iz stava 2 tačka d ili e ovog člana.</p> <p>Zahtjev iz stava 3 ovog člana se može podnijeti i naknadno, ako su za to ispunjeni svi propisani uslovi.</p> <p>Kada je primjena mjera iz stava 2 tačka d ili e ovog člana ograničena na određenu količinu uvoza, njena primjena prestaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) iskorišćenjem dodijeljenih prava, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodjela carinskih kvota, ili b) ostvarivanjem određene količine uvoza, u slučaju carinskih kvota koje se odobravaju po hronološkom redu datuma prispjeća carinskih deklaracija. <p>Roba se svrstava u tarifne brojeve i tarifne podbrojeve, u skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi.</p> <p>Radi primjene necarinskih mjera može se vršiti i dodatna podjela tarifnih podbrojeva iz nomenklature Carinske tarife."</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>cijelosti ili djelimično temelji na kombinovanoj nomenklaturi ili koja joj dodaje pododjeljke te koja je utvrđena propisima Zajednice koji uređuju posebna područja s ciljem primjene mjera, osim tarifnih mjera koje se odnose na trgovinu robe, prema kojima se gore navedena roba treba razvrstati.</p>				
<p>Član 21</p> <p>1. Povoljnije tarifno postupanje, koje može pogodovati određenoj robi zbog njene prirode ili upotrebe u posebne svrhe, podliježe uslovima koji su propisani u skladu s postupkom Odbora. Kada je potrebno odobrenje , primjenjuju se članovi 86. i 87.</p> <p>2. Za potrebe stava 1. , izraz „povoljnije tarifno postupanje“ znači smanjenje ili suspenziju uvozne carine iz člana 4. tačke 10., čak i u okviru carinskih kvota.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno po članom 22 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“) Vlada može propisati bliže uslove na osnovu kojih će carinski organ za određenu robu, zbog vrste ili upotrebe u određene svrhe, odobriti plaćanje povoljnije carine od carine propisane carinskom tarifom za tu robu. Povoljnija carina, u smislu stava 1 ovog člana, znači smanjenje ili ukidanje uvozne carine i drugih dažbina koje se plaćaju pri uvozu robe iz stava 1 ovog člana i u okviru količinskih</p>	

			ograničenja.	
Čl. 22-27	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 23-28 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	
Čl. 28-36	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 29-45 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	
Čl. 37-39	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 46-49a Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	
Član 40 Robu koja ulazi u carinsko područje Zajednice carinarnici podnosi lice koje je robu unijelo na to područje ili prema potrebi lice koje je preuzeo odgovornost za prevoz robe nakon takvog ulaska, izuzev robe koja se nalazi na prevoznim sredstvima koja samo prolaze teritorijalnim vodama ili	Član 11 Član 50 mijenja se i glasi: "Robu koja je u skladu sa članom 47 ovog zakona dopremljena do carinarnice ili drugog mjesta koje je carinarnica odredila ili odobrila, carinarnici podnosi lice koje je unijelo robu u carinsko područje ili lice koje je preuzelo odgovornost za prevoz robe nakon njenog ulaska.	Potpuno usklađeno		

vazdušnom prostorom carinskog područja Zajednice bez zaustavljanja na tom području. Lice koje podnosi robu treba uputiti na skraćenu deklaraciju ili carinsku deklaraciju koja je prethodno podnesena u pogledu robe.”;	U slučaju primjene čl. 45a, 45b i 45c, lice koje podnosi robu se obavezno poziva na sigurnosnu sažetu deklaraciju ili carinsku deklaraciju koja je za robu prethodno podnesena. Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se za robu koja se nalazi na prevoznim sredstvima koja samo prolaze teritorijalnim vodama Crne Gore ili vazdušnim prostorom bez zaustavljanja na carinskom području Crne Gore.“			
Čl. 41-42	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 51 i 52 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	
Čl. 43-45 ukida Regulativa 32005R0648	Nema odgovarajuće odredbe			
Čl. 46-47	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 56 i 57 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	
Čl. 48-49	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 58 i 59 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	

Čl. 50-53	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 60-63 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	
Čl. 54-57	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 64-66 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“)	
Čl. 58-92	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članovima 67-102 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“). Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona	IV kvartal 2016. godine
Član 93 Postupak spoljnog tranzita Zajednice primjenjuje se na robu koja prolazi kroz područje treće zemlje samo: (a)ako je takva mogućnost predviđena	Član 16 Poslije člana 102, dodaje se novi član, koji glasi: „Član 102a Spoljni tranzitni postupak sprovodi se za robu koja prolazi preko teritorije druge države samo ako: a) je to predviđeno odredbama međunarodnog	Potpuno usklađeno		

međunarodnim ugovorom, ili (b) ako se prevoz kroz tu zemlju odvija pod pokrićem jedinstvene prevozne isprave sastavljene na carinskom području Zajednice; u tom slučaju, odvijanje tog postupka se suspenduje na državnom području treće zemlje.	sporazuma; ili b) se prevoz kroz tu državu vrši na osnovu jedinstvenog prevoznog dokumenta koji je sačinjen u carinskom području Crne Gore. U slučaju iz stava 1 tačka b ovog člana, spoljni tranzitni postupak se obustavlja u periodu u kojem se roba nalazi izvan carinskog područja.”			
Čl. 94-165	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članovima 102-166 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“). Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona	IV kvartal 2016. godine
Čl. 166-182	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članovima 167-182 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“). Potpuna usklađenost će se postići sa budućim izmjenama i dopunama Zakona	IV kvartal 2016. godine
Član 183 Roba koja napušta carinsko područje Zajednice podliježe carinskom nadzoru. Roba može biti predmet	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 183 Carinskog zakona	

<p>pregleda carinskih tijela u skladu s važećim odredbama.Roba napušta navedeno područje putem, tamo gdje je to prikladno, koji odrede carinska tijela i u skladu s postupcima propisanim od strane tih tijela.</p>			<p>("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“). Roba koja napušta carinsko područje pod carinskim je nadzorom i može se pregledati u skladu s propisima. Roba napušta carinsko područje pravcima, na način i u roku koji odredi carinarnica.</p>
Čl. 184 mijenja Regulativa 32009R1186			
<p>Čl. 185</p> <p>1. Roba iz Zajednice koja je bila izvezena iz carinskog područja Zajednice pa se u roku od tri godine vraća na to područje i pušta u slobodni promet oslobođa se od uvoznih carina na zahtjev lica u pitanju.</p> <p>Međutim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok od tri godine može se produžiti kako bi se u obzir uzele posebne okolnosti; - ako je vraćena roba prije izvoza iz carinskog područja Zajednice bila puštena u slobodni promet po smanjenoj uvoznoj carini ili nultoj stopi zbog svoje upotrebe u posebne svrhe, oslobođenje od carine iz stava 1. odobrava se jedino ako se roba ponovo uvozi za istu svrhu. <p>Ako se roba ne uvozi ponovo za istu svrhu, iznos uvoznih carina koje se obračunavaju za tu robu umanjuje se za iznos plaćen za robu prilikom njenog prvog puštanja u slobodni promet. Ako je posljednji iznos veći od iznosa plaćenog pri unosu vraćene robe</p>	<p>Član 20</p> <p>U članu 185 stav 1 riječ „dvije“ zamjenjuje se riječju „tri“.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 185 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“).</p>

u slobodni promet, povrat se ne odobrava. 2. Oslobođenje od uvoznih carina iz stava 1. ne odobrava se u slučaju: a) robe izvezene iz carinskog područja Zajednice u okviru postupka vanjske proizvodnje osim ako ta roba ostaje u istome stanju u kakvom je bila izvezena; b) robe koja je podlijegala mjeri Zajednice koja uključuje njen izvoz u treće zemlje. Okolnosti u kojima i uslovi pod kojima je moguće odstupiti od tog zahtjeva utvrđuju se u skladu s postupkom odbora.				
Čl. 186-188	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 186-188 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“).	
Čl. 189-200	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 189-200 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“).	
Član 201 1. Uvozni carinski dug nastaje: (a) puštanjem u slobodni promet robe koja podliježe plaćanju uvoznih carina, ili (b) stavljanjem takve robe u postupak privremenog uvoza s djelimičnim oslobođenjem od uvoznih carina. 2. Carinski dug nastaje u trenutku prihvatanja	Član 21 U članu 201 stav 3 mijenja se i glasi: "Carinski dužnik je podnositelj deklaracije. U slučaju indirektnog zastupanja carinski dužnik je i lice za čiji je račun carinska deklaracija podnesena."	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 201 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“).	

odnosne carinske deklaracije. 3. Dužnik je deklarant. U slučaju indirektnog zastupanja, dužnik je i osoba za čiji je račun carinska deklaracija podnesena. Ako je carinska deklaracija za jedan od postupaka iz stava 1. sastavljena temeljem podataka koji su imali za posljedicu da propisana carina nije uopšte ili nije u cijelosti naplaćena, dužnicima se, u skladu sa važećim nacionalnim odredbama, smatraju lica koja su dale podatke potrebne za sastavljanje deklaracije, a znala su ili su opravdano trebale znati da podaci nisu istiniti.				
Čl. 202-242	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članovima 202-234 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“). Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona	IV kvartal 2016. godine
Čl.243-246	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 8 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“).	
Čl. 247-253 Regulativa (EZ) br. 648/2005	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>1. Član 4. izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi: - dodaju se sljedeće tačke:</p> <p>“ (4a) „Ulagna carinska ispostava” je carinarnica koju određuju carinske vlasti u skladu s carinskim propisima, kojoj mora biti bez odlaganja podnesena roba koja se unosi na carinsko područje Zajednice, i na kojoj se obavljaju odgovarajuće ulazne provjere koje se temelje na analizi rizika;</p> <p>(4b) „Uvozna carinska ispostava” je carinarnica koju određuju carinske vlasti u skladu s carinskim propisima, pri kojoj se moraju obaviti formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se temelje na analizi rizika, za odobravanje carinski dopuštenog postupanja ili upotrebe za robu koja je unesena na carinsko područje Zajednice;</p> <p>(4c) „Izvozna carinska ispostava” je carinarnica koju određuju carinske vlasti u skladu s carinskim propisima, pri kojoj se moraju obaviti formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se temelje na analizi rizika, za odobravanje carinski dopuštenog postupanja ili upotrebe za robu koja napušta carinsko područje Zajednice;</p> <p>(4d) „Izlazna carinska ispostava” je carinarnica koju određuju carinske vlasti u skladu s carinskim propisima, kojoj se mora podnijeti roba prije nego napusti carinsko područje Zajednice i pri kojoj se obavljaju carinske provjere glede ispunjavanja izvoznih formalnosti i odgovarajuće provjere koje se temelje na analizi rizika”;</p>	<p>Član 1</p> <p>Poslije tačke 5 dodaje se pet novih tačaka koje glase:</p> <p>„5a) <i>carinska ispostava</i> je organizaciona jedinica carinarnice koja obavlja sve ili pojedine poslove iz djelokruga carinarnice;</p> <p>5b) <i>ulagna carinska ispostava</i> je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, kojoj se bez odlaganja podnosi roba koja se unosi na carinsko područje Crne Gore, i u kojoj se obavljaju odgovarajuće ulazne provjere koje se zasnivaju na analizi rizika;</p> <p>5c) <i>uvozna carinska ispostava</i> je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, u kojoj se obavljaju formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika, radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe koja je unesena na carinsko područje Crne Gore;</p> <p>5d) <i>izvozna carinska ispostava</i> je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, u kojoj se obavljaju formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika, radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe koja napušta carinsko područje Crne Gore;</p> <p>5e) <i>izlazna carinska ispostava</i> je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, kojoj se roba podnosi prije nego napusti carinsko područje Crne Gore i u kojoj se obavljaju carinske provjere u pogledu ispunjavanja izvoznih formalnosti i odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika;“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tačka 14. zamjenjuje se sljedećom: <p>„(14) „Carinske kontrole” su posebne radnje koje carinske vlasti poduzimaju radi osiguranja pravilne primjene carinskih propisa i drugih zakona koji se odnose na unos, iznos, provoz, prenos i stvarnu upotrebu robe koja se kreće između carinskog područja Zajednice i trećih zemalja, te na prisutnost robe koja nema status robe Zajednice; takve radnje uključuju pregled robe, provjere podataka u deklaraciji te provjere postojanja i vjerodostojnosti isprava podnesenih u elektronskom ili pisanom obliku, pregled poslovnih knjiga i drugih isprava o poslovanju, pregled prevoznih sredstava, pregled prtljaga i ostalih stvari koje putnici nose sa sobom ili na sebi, te obavljanje službenih pretraga i drugih potrebnih radnji”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodaje se sljedeća tačka: <p>„(25) „Rizik” je vjerojatnost događaja koji bi mogao nastati u vezi s unosom, iznosom, provozom, prenosom i posebnom upotrebom robe koja se kreće između carinskog područja Zajednice i trećih zemalja, kao i u vezi prisutnosti robe koja nema status robe Zajednice, koji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprječava pravilno sprovođenje mjera Zajednice ili nacionalnih mjera, ili - ugrožava finansijske interese Zajednice ili njenih država članica, ili - predstavlja prijetnju sigurnosti Zajednice, zaštiti zdravlja i života ljudi, okolini, ili potrošačima. <p>(26) „Upravljanje rizikom” je sistemska identifikacija rizika i provedba svih mjera nužnih za ograničavanje</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 5 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“).</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>izloženosti riziku. To obuhvaća radnje kao što su prikupljanje podataka i informacija, analiziranje i procjenjivanje rizika, propisivanje i preduzimanje mjera i redovno provjeravanje i pregled postupaka i njihovih rezultata, što se temelji na izvorima i strategijama Zajednice, te na međunarodnim izvorima i strategijama”;</p>				
<p>Član 1. Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>2. dodaje se sljedeći Odjeljak i član: “Odjeljak 1. A Ovlašćeni gospodarski subjekt Član 5.a 1. Carinske vlasti će, u saradnji s drugim nadležnim tijelima, prema kriterijumima predviđenima u stavku 2. ovoga člana, odobriti status „ovlašćenog privrednog subjekta“ svakom gospodarskom subjektu koji ima sjedište na carinskom području Zajednice. Ovlašćeni gospodarski subjekt može koristiti olakšice pri provedbi sigurnosno relevantnih provjera i/ili pojednostavljenja predviđena carinskim propisima. U skladu s pravilima i uslovima iz stava 2., status ovlašćenog privrednog subjekta priznaju carinske vlasti u svim državama članovima, ne dovodeći u pitanje carinske provjere. Carinske vlasti će na temelju priznavanja statusa ovlašćenog privrednog subjekta i pod uslovom ispunjenja svih zahtjeva u vezi s posebnom vrstom pojednostavljenja predviđenih carinskim zakonodavstvom Zajednice, ovlastiti subjekta da koristi to pojednostavljenje. 2. Kriterijumi za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta uključuju: - prikladnu evidenciju o pridržavanju carinskih</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 6b Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“).</p>	

<p>propisa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadovoljavajući sistem vođenja poslovnih i, po potrebi, transportnih evidencija, koji omogućava odgovarajuće carinske kontrole, - po potrebi, dokaz o finansijskoj sposobnosti (solventnosti), - po potrebi, odgovarajuće zaštitne i sigurnosne mjere. <p>Postupak odbora koristi se za utvrđivanje pravila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta, - za davanje odobrenja za upotrebu pojednostavljenja, - za utvrđivanje carinske vlasti nadležne za davanje takvog status i odobrenja, - za vrstu i opseg olakšica koja se mogu odobriti s obzirom na sigurnosno relevantne provjere, uzimajući u obzir propise za upravljanje rizikom, - za savjetovanje s ostalim carinskim vlastima i pružanje podataka tim vlastima.”; 				
<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>3. Član 13. zamjenjuje se sljedećim:</p> <p>“Član 13.</p> <p>1. Carinske vlasti mogu u skladu s uslovima iz važećih odredbi sprovoditi sve provjere koje smatraju potrebnima radi osiguranja pravilne primjene carinskih propisa i drugih zakona koji se odnose na unos, iznos, provoz, prenos i stvarnu upotrebu robe koja se kreće između carinskog područja Zajednice i trećih država, i na prisutnost robe koja nema status robe Zajednice. Ukoliko međunarodni sporazum tako predviđa, carinske kontrole u svrhu pravilne primjene</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 14 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“).</p>	

zakonodavstva Zajednice mogu se obaviti u trećoj zemlji.

2. Carinske kontrole, osim provjera na licu mjesta, temelje se na analizi rizika s upotrebom metoda automatske obrade podataka, s ciljem utvrđivanja i količinskog utvrđivanja rizika i razvoja potrebnih mjera za ocjenu rizika na osnovi kriterijuma razvijenih na nacionalnom nivou, na razini Zajednice i po potrebi, na međunarodnom nivou.

Postupak odbora koristi se za utvrđivanje zajedničkog okvira za upravljanje rizikom i za donošenje zajedničkih kriterijuma i prioritetnih kontrolnih područja.

Države članice u saradnji s Komisijom uspostavljaju računalni sistem za sprovođenje upravljanja rizikom.

3. Ukoliko kontrole obavljaju vlasti koje nisu carinske vlasti, takve se provjere obavljaju u tjesnoj saradnji s carinskim vlastima, kad god je to moguće u istom vremenu i na istom mjestu.

4. U kontekstu provjera predviđenih ovim članom, carinske i ostale nadležne vlasti kao veterinarska služba ili policijska tijela mogu dobijene podatke koji se odnose na unos, iznos, provoz, prenos i stvarnu upotrebu robe koja se kreće između carinskog područja Zajednice i trećih zemalja, te na prisutnost robe koja nema status robe Zajednice, saopštiti jedni drugima, carinskim vlastima država članica i Komisiji ukoliko je to potrebno radi smanjivanja rizika.

Saopštavanje povjerljivih podataka carinskim vlastima i drugim tijelima (npr. sigurnosnim službama) trećih zemalja dopušteno je samo u okviru međunarodnih sporazuma i pod uslovom poštovanja važećih odredbi o zaštiti podataka, posebno Direktive 95/46/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. oktobra 1995.

<p>o zaštiti fizičkih osoba kod obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka i Regulative (EZ-a) br. 45/2001 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. decembra 2000. o zaštiti fizičkih lica kod obrade ličnih podataka od strane institucija i tijela Zajednice i slobodnog kretanja takvih podataka.</p>				
<p>Član 1. Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>4. Član 15. zamjenjuje se sljedećim: „Član 15. Svi podaci koji su po svojoj naravi povjerljivi ili su pribavljeni na takav način smatraju se službenom tajnom. Nadležne vlasti ne smiju ih dalje prenositi bez izričite suglasnosti osobe ili tijela koji su ih dali. Međutim, saopštavanje podataka dopušteno je u slučaju kad su nadležne vlasti dužne to učiniti u skladu s važećim propisima, posebno u pogledu pravnih postupaka. Svako otkrivanje ili saopštavanje podataka mora u potpunosti poštovati važeće odredbe o zaštiti podataka posebno Direktive 95/46/EZ i Regulative (EZ-a) br. 45/2001.”;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 16 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“).</p>	
<p>Član 1. Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>6. U poglavlje 1. glave III. dodaju se sljedeći članovi: Član 36a</p> <p>1. Roba koja se unosi na carinsko područje Zajednice mora biti obuhvaćena skraćenom deklaracijom, izuzev robe koja se prevozi prevoznim sredstvima koja samo prolaze teritorijalnim vodama ili vazdušnom prostorom carinskog područja bez zaustavljanja na tom području.</p> <p>2. Skraćena deklaracija podnosi se ulaznoj carinarnici.</p>	<p>Član 9 Poslije člana 45 poslije naslova "Ulazak robe u carinsko područje Crne Gore", dodaju se tri nova člana, koja glase: "Sigurnosna sažeta deklaracija Član 45 a Za robu koja se unosi u carinsko područje Crne Gore podnosi se sigurnosna sažeta deklaracija, osim za robu koja se prenosi prevoznim sredstvima koja samo prolaze teritorijalnim vodama ili vazdušnim prostorom koji pripada carinskom području Crne Gore, bez zaustavljanja na tom području.</p> <p>Sigurnosna sažeta deklaracija podnosi se ulaznoj carinskoj</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Carinska tijela mogu dopustiti da se skraćena deklaracija podnese drugoj carinarnici, pod uslovom da ta carinarnica odmah obavijesti ili stavi na raspolaganje elektronskim putem sve potrebne podatke ulaznoj carinarnici.</p> <p>Umjesto podnošenja skraćene deklaracije, carinska tijela mogu prihvati podnošenje obavijesti i pristupa podacima iz skraćene deklaracije u računalnom sistemu privrednog subjekta.</p> <p>3. Skraćena deklaracija podnosi se prije unošenja robe u carinsko područje Zajednice.</p> <p>4. Postupak Odbora koristi se radi utvrđivanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — roka do kojeg se podnosi skraćena deklaracija prije unosa robe na carinsko područje Zajednice, — pravila za izuzeća od i izmjene roka iz prve alineje, i — uslova pod kojima se od zahtjeva za skraćenu deklaraciju može odstupiti ili se on može prilagoditi, u skladu s posebnim okolnostima i za posebne vrste prometa robe, vrste prevoza i privrednih subjekata i u slučaju kada međunarodni sporazumi predviđaju posebne sigurnosne mjere. 	<p>ispostavi prije unošenja robe u carinsko područje Crne Gore.</p> <p>Uz odobrenje nadležne carinarnice sigurnosna sažeta deklaracija se može podnijeti drugoj carinskoj ispostavi koja podatke sadržane u sigurnosnoj sažetoj deklaraciji elektronskim putem bez odlaganja dostavlja ili stavlja na raspolaganje ulaznoj carinskoj ispostavi.</p> <p>Nadležna carinarnica može odobriti podnošenje obavještenja umjesto podnošenja sigurnosne sažete deklaracije pod uslovom da je carinarnici omogućen pristup podacima iz sigurnosne sažete deklaracije u kompjuterskom sistemu privrednog subjekta.</p> <p>Komercijalni, lučki i transportni dokumenti mogu se podnijeti umjesto sigurnosne sažete deklaracije pod uslovom da sadrže podatke propisane za sigurnosnu sažetu deklaraciju.</p> <p>Za pojedine vrste privrednih subjekata, pojedine vrste prometa robom i načine prevoza, kao i u slučaju da međunarodni sporazumi predviđaju posebne sigurnosne postupke, Vlada propisuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rokove u kojima se, prije unošenja robe u carinsko područje Crne Gore, podnosi sigurnosna sažeta deklaracija, - izuzetke od propisanih rokova za podnošenje sigurnosne sažete deklaracije, kao i - uslove za izuzetak ili odstupanje od obaveze podnošenja sigurnosne sažete deklaracije. 			
<p>Član 1. Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>6. U poglavlje 1. glave III. dodaju se sljedeći članovi:</p> <p>Član 36 b</p> <p>1. Postupak Odbora koristi se za utvrđivanje seta</p>	<p>Član 9</p> <p>Poslije člana 45 poslije naslova "Ulazak robe u carinsko područje Crne Gore", dodaju se tri nova člana, koja glase:</p> <p>Član 45b</p> <p>Vlada propisuje obrazac i sadržaj sigurnosne sažete deklaracije, koja mora da sadrži podatke neophodne za obavljanje analize rizika i odgovarajuću primjenu carinske</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>zajedničkih podataka i formata za skraćenu deklaraciju koji sadrži podatke potrebne za analizu rizika i pravilnu primjenu carinskih provjera, prvenstveno za sigurnosne namjene, uz korištenje prema potrebi međunarodnih standarda i trgovinske prakse.</p> <p>2. Skraćena deklaracija izdaje se upotrebom tehnike obrade podataka. Mogu se koristiti podaci o trgovini, lukama i prevozu pod uslovom da sadrže sve potrebne pojedinosti.</p> <p>U izuzetnim okolnostima carinska tijela mogu prihvati skraćene deklaracije u papirnom obliku, pod uslovom da primjenjuju jednak nivo upravljanja rizikom kao u slučaju skraćene deklaracije izdate upotrebom tehnike obrade podataka.</p> <p>3. Skraćenu deklaraciju podnosi lice koje unosi robu ili koja preuzima odgovornost za prevoz robe na carinskom području Zajednice.</p> <p>4. Nezavisno o obvezama osobe iz stava 3., skraćenu deklaraciju može umjesto nje podnijeti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) osoba u čije ime nastupaju osobe iz stava 3.; ili (b) svaka osoba koja može podnijeti ili daje na podnošenje predmetnu robu nadležnom carinskom tijelu; ili (c) predstavnik jedne od osoba iz stava 3. ili tačaka (a) ili (b). <p>5. Licu iz stava 3. i 4. može se na njegov zahtjev odobriti ispravka jednog ili više podataka iz skraćene deklaracije nakon što je podnesena. Međutim, nikakav ispravak nije moguć nakon što carinska tijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) obavijeste lice koja je podnijela skraćenu deklaraciju da namjeravaju pregledati robu; ili (b) utvrde da su predmetni podaci netačni; ili (c) dopuste uklanjanje robe. 	<p>kontrole, prije svega za potrebe bezbjednosti i zaštite, uz primjenu, gde je to moguće, međunarodnih standarda i poslovne prakse.</p> <p>Sigurnosna sažeta deklaracija se podnosi elektronskim putem. Komercijalni, lučki i transportni dokumenti mogu se koristiti pod uslovom da sadrže podatke koji su neophodni za sigurnosnu sažetu deklaraciju.</p> <p>Carinski organ može, u izuzetnim slučajevima, prihvati sigurnosnu sažetu deklaraciju u papirnoj formi, pod uslovom da se primjeni isti nivo upravljanja rizikom koji se primjenjuje na sigurnosne sažete deklaracije koje se podnose elektronskim putem i da se može ispuniti uslov razmjene takvih podataka sa drugim carinarnicama.</p> <p>Sigurnosnu sažetu deklaraciju podnosi lice koje unosi robu, ili koje preuzme odgovornost za unos robe u carinsko područje Crne Gore.</p> <p>Pored lica iz stava 4 ovog člana, sigurnosnu sažetu deklaraciju može podnijeti jedno od sledećih lica:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4) lice u čije ime djeluje lice iz stava 4 ovog člana; ili 5) lice koje nadležnom carinskom organu prijavi ili može da prijavi robu koja se unosi; ili 6) zastupnik lica iz stava 4 ovog člana ili lica iz tač. 1) i 2) ovog stava. <p>Na zahtjev lica iz st. 4 i 5 ovog člana, može se dozvoliti izmjena ili dopuna jednog ili više podataka u sigurnosnoj sažetoj deklaraciji koja je već podnešena. Međutim, izmjena ili dopuna se neće dozvoliti nakon što je carinski organ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obavijestio lice koje je podnijelo sigurnosnu sažetu deklaraciju da namjerava da izvrši pregled robe; ili - utvrdio da su podaci navedeni u sigurnosnoj sažetoj deklaraciji netačni; ili - dozvolio premještanje robe. 			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>6. U poglavlje 1. glave III. dodaju se sljedeći članovi:</p> <p style="text-align: center;">Član 36 c</p> <p>1. Ulazna carinarnica može odustati od podnošenja skraćene deklaracije u pogledu robe za koju je carinska deklaracija podnesena prije isteka roka iz člana 36.a stava 3. ili 4. U takvom slučaju carinska deklaracija sadrži najmanje one podatke koji su potrebni za skraćenu deklaraciju i, sve dok se ne prihvati u skladu s članom 63. ove Uredbe, ona ima status skraćene deklaracije. Carinska tijela mogu dopustiti da se carinska deklaracija podnese uvoznoj carinarnici koja je različita od ulazne carinarnice, pod uslovom da ta carinarnica odmah obavijesti ili stavi na raspolaganje elektronskim putem sve potrebne podatke ulaznoj carinarnici.</p> <p>2. Kad se carinska deklaracija podnosi na drugačiji način bez upotrebe tehnike obrade podataka, carinska tijela primjenjuju jednak nivo upravljanja rizikom kao u slučaju carinske deklaracije izdate upotrebom tehnike obrade podataka.”;</p>	<p>Član 9</p> <p>Poslije člana 45 poslije naslova "Ulazak robe u carinsko područje Crne Gore", dodaju se tri nova člana, koja glase:</p> <p style="text-align: center;">Član 45c</p> <p>Ulazna carinska ispostava može odobriti da se ne podnosi sigurnosna sažeta deklaracija za robu za koju je carinska deklaracija podnesena prije isteka roka iz člana 45a st. 4 i 5 ovoga zakona i koja sadrži najmanje one podatke koji su potrebni za sigurnosnu sažetu deklaraciju. U tom slučaju carinska deklaracija ima status sigurnosne sažete deklaracije sve dok se ne prihvati u skladu s članom 71 ovog zakona. Uz odobrenje nadležne carinarnice carinska deklaracija iz stava 1 ovoga člana se može podnijeti uvoznoj carinskoj ispostavi različitoj od ulazne carinske ispostave. U tom slučaju uvozna carinska ispostava je dužna podatke sadržane u carinskoj deklaraciji elektronskim putem odmah dostaviti ili staviti na raspolaganje ulaznoj carinskoj ispostavi. Ako carinska deklaracija iz stava 1 ovog člana nije podnesena elektronskom razmjenom podataka, nadležna carinarnica primjenjuje isti nivo upravljanja rizikom kao i u slučaju deklaracija koje se podnose elektronskim putem.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--

<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>8. Član 38. stava 5. zamjenjuje se sljedećim: "5. Stavovi 1. do 4. i članovi 36.a do 36.c i 39. do 53. ne primjenjuju se na robu koja je privremeno napustila carinsko područje Zajednice krećući se morem ili vazduhom između dvije tačke toga područja, pod uslovom da se prevoz obavlja direktno u redovnom linijskom vazdušnom ili pomorskom saobraćaju bez zaustavljanja izvan carinskog područja Zajednice.";</p>	<p>Član 10</p> <p>U članu 47 stav 10 poslije riječi „člana“ dodaju se riječi: „čl. 45a, 45 b i 45c“.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 47 stav 10 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“).</p>	
<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>9. Član 40. zamjenjuje se sljedećim: „Član 40. Robu koja ulazi u carinsko područje Zajednice, carinarnici podnosi lice koje je robu unijelo na dotično carinsko područje ili po potrebi osoba koja je preuzela odgovornost za prevoz robe nakon njenog unošenja, osim robe koja se nalazi na prevoznim sredstvima koji samo prolaze teritorijalnim morem ili vazdušnom prostorom Zajednice bez zaustavljanja na tom području. Lice koje podnosi robu treba uputiti na skraćenu deklaraciju ili carinsku deklaraciju koja je prethodno podnesena za robu.“;</p>	<p>Član 11</p> <p>Član 50 mijenja se i glasi:</p> <p>"Robu koja je u skladu sa članom 47 ovog zakona dopremljena do carinarnice ili drugog mesta koje je carinarnica odredila ili odobrila, carinarnici podnosi lice koje je unijelo robu u carinsko područje ili lice koje je preuzeo odgovornost za prevoz robe nakon njenog ulaska. U slučaju primjene čl. 45a, 45b i 45c, lice koje podnosi robu se obavezno poziva na sigurnosnu sažetu deklaraciju ili carinsku deklaraciju koja je za robu prethodno podnesena. Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se za robu koja se nalazi na prevoznim sredstvima koji samo prolaze teritorijalnim vodama Crne Gore ili vazdušnim prostorom bez zaustavljanja na carinskom području Crne Gore."</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>12. Član 170. stava 2. zamjenjuje se sljedećim: "2. Roba se podnosi carinskim vlastima i podvrgava se propisanim carinskim formalnostima, ako: (a) je roba stavljena u carinski postupak koji je okončan u trenutku njenog ulaska u slobodnu zonu ili slobodno skladište; ipak, ukoliko predmetni carinski postupak dopušta izuzeće od obveze podnošenje robe, takvo se podnošenje neće zahtijevati; (b) je roba stavljana u slobodnu zonu ili slobodno skladište temeljem odluke o odobrenju povrata ili oslobođanja carine; (c) se roba primjenjuje na mjere iz člana 166. tačke (b); (d) ulazi u slobodnu zonu ili slobodno skladište direktno iz područja izvan carinskog područja Zajednice.";</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 171 stav 2 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“). Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona</p>	<p>IV kvartal 2016. godine</p>
<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>13. Član 176. stava 2. zamjenjuje se sljedećim: "2. U slučaju pretovara robe u slobodnoj zoni, carinskim vlastima daje se na raspolaganje evidencija u vezi s tim postupcima. Kratkoročno skladištenje robe u vezi s takvim pretovarom smatra se sastavnim dijelom postupka. Za robu koja se unosi u slobodnu zonu direktno iz vanjskog područja Zajednice ili iz slobodne zone neposrednog napuštanja carinskog područja Zajednice, potrebno je podnijeti skraćenu deklaraciju u skladu s članovima 36.a do 36.c ili 182.a do 182.d, prema potrebi.";</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 176 stav Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“). Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona</p>	<p>IV kvartal 2016. godine</p>

<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>14. Član 181. zamjenjuje se sljedećim: „Član 181. Carinske vlasti moraju biti uvjerene da se pravila o izvozu, vanjskoj preradi, ponovom izvozu, postupcima odgode ili postupcima unutrašnjeg provoza kao i odredbe Glave V. poštuju u slučajevima kad roba napušta carinsko područje Zajednice iz slobodne zone ili iz slobodnog skladišta.”;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 181 stav Carinskog zakona ("Službeni list RCG", broj 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Sl. list CG, broj 21/08“). Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona</p>	<p>IV kvartal 2016. godine</p>
<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>U glavi V. (Roba koja napušta carinsko područje Zajednice) dodaju se sljedeći članovi:</p> <p>Član 182 a</p> <p>1. Roba koja napušta carinsko područje Zajednice, izuzev robe koja se nalazi na prevoznim sredstvima koja samo prolaze teritorijalnim vodama ili vazdušnim prostorom carinskog područja bez zaustavljanja na tom području, obuhvaćena je carinskom deklaracijom ili, u slučaju da se carinska deklaracija ne zahtijeva, skraćenom deklaracijom.</p> <p>2. Postupak Odbora koristi se radi utvrđivanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — roka do kojeg se izvoznoj carinarnici podnosi carinska deklaracija ili skraćena deklaracija prije iznosa robe iz carinskog područja Zajednice, — pravila za izuzeća i izmjene roka iz prve alineje, — uslova pod kojima se od zahtjeva za skraćenu deklaraciju može odstupiti ili prilagoditi, — slučajeva i uslova u kojima roba koja napušta carinsko područje Zajednice ne podliježe carinskoj 	<p>Član 18</p> <p>Poslije člana 182, poslije naslova "Roba koja napušta carinsko područje", dodaju se četiri nova člana koji glase:</p> <p>Član 182a</p> <p>Za robu koja napušta carinsko područje Crne Gore podnosi se carinska deklaracija, a ako se u skladu sa carinskim propisima ne zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, podnosi se sigurnosna sažeta deklaracija.</p> <p>Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na robu koja se nalazi na prevoznim sredstvima koja samo prolaze kroz vazdušni prostor ili teritorijalne vode carinskog područja Crne Gore bez zaustavljanja na tom području.</p> <p>Za pojedine vrste privrednih subjekata, pojedine vrste prometa robom i načine prevoza, kao i u slučaju da međunarodni sporazumi predviđaju posebne sigurnosne postupke, Vlada propisuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok u kojem carinska deklaracija ili sigurnosna sažeta deklaracija mora biti podnijeta izvoznom carinskom organu prije nego se roba iznese sa carinskog područja Crne Gore, - pravila za izuzeće od propisanog roka i promjenu roka za podnošenje carinske deklaracije ili sigurnosne sažete 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>deklaraciji ni skraćenoj deklaraciji, u skladu s posebnim okolnostima i za posebne vrste prometa robe, vrste prevoza i privrednih subjekata i u slučaju kada međunarodni sporazumi predviđaju posebne sigurnosne mjere.</p>	<p>deklaracije,</p> <ul style="list-style-type: none"> - uslove pod kojima se može odustati ili izmijeniti zahtjev za podnošenje sigurnosne sažete deklaracije, i - slučajeve i uslove pod kojima se za robu koja napušta carinsko područje Crne Gore ne podnosi deklaracija, kao ni sigurnosna sažeta deklaracija. 			
<p>Član 1. Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi: U glavi V. (Roba koja napušta carinsko područje Zajednice) dodaju se sljedeći članovi: Član 182.b</p> <p>1. U slučaju kada se robi koja napušta carinsko područje dodijeli carinski dopušteno postupanje ili upotreba za koju se zahtijeva carinska deklaracija u skladu s carinskim propisima, ta se carinska deklaracija podnosi izvoznoj carinarnici prije iznošenja robe iz carinskog područja Zajednice.</p> <p>2. U slučaju kada je izvozna carinarnica različita od izlazne carinarnice, izvozna carinarnica odmah obavještava ili stavlja na raspolaganje elektronskim putem sve potrebne podatke izlaznoj carinarnici.</p> <p>3. Carinska deklaracija sadrži najmanje one podatke koji su potrebni za skraćenu deklaraciju iz člana 182.d stava 1.</p> <p>4. U slučaju kada se carinska deklaracija izdaje na drugačiji način bez upotrebe tehnike obrade podataka, carinska tijela primjenjuju za podatke jednak nivo upravljanja rizikom koji se primjenjuje za carinske deklaracije izdane uz korištenje tehnike obrade podataka.</p>	<p>Član 18 Poslije člana 182, poslije naslova "Roba koja napušta carinsko područje", dodaju se četiri nova člana koji glase: Član 182b</p> <p>Ako se u skladu sa carinskim propisima zahtijeva podnošenje carinske deklaracije za određivanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe koja napušta carinsko područje Crne Gore, prije iznošenja robe iz carinskog područja izvoznoj carinskoj ispostavi se podnosi carinska deklaracija.</p> <p>Ako je izvozna carinska ispostava različita od izlazne carinske ispostave, izvozna carinska ispostava odmah obavještava ili stavlja na raspolaganje elektronskim putem sve potrebne podatke izlaznoj carinskoj ispostavi. Carinska deklaracija iz stava 1 ovog člana sadrži najmanje one podatke koji su potrebni za sigurnosnu sažetu deklaraciju iz člana 182d stava 1 ovog zakona.</p> <p>Ako carinska deklaracija iz stava 1 ovog člana nije podnesena elektronskom razmjenom podataka, nadležna carinarnica primjenjuje isti nivo upravljanja rizikom kao i u slučaju deklaracija koje se podnose elektronskim putem.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>U glavi V. (Roba koja napušta carinsko područje Zajednice) dodaju se sljedeći članovi:</p> <p>Član 182c</p> <p>U slučaju kada se robi koja napušta carinsko područje Zajednice ne dodijeli carinski dopušteno postupanje ili upotreba za koju se zahtijeva carinska deklaracija, skraćena deklaracija podnosi se izlaznoj carinarnici prije iznošenja robe iz carinskog područja Zajednice.</p> <p>2. Carinska tijela mogu dopustiti da se skraćena deklaracija podnese drugoj carinarnici, pod uslovom da ta carinarnica odmah obavijesti ili stavi na raspolaganje elektronskim putem sve potrebne podatke izlaznoj carinarnici.</p> <p>3. Umjesto podnošenja skraćene deklaracije, carinska tijela mogu prihvati podnošenje obavještenja i pristupa podacima iz skraćene deklaracije u kompjuterskom sistemu privrednog subjekta.</p>	<p>Član 18</p> <p>Poslije člana 182, poslije naslova "Roba koja napušta carinsko područje", dodaju se četiri nova člana koji glase:</p> <p>Član 182c</p> <p>Ako za robu koja napušta carinsko područje Crne Gore nije određeno carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba za koju se zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, prije iznošenja robe iz carinskog područja Crne Gore izlaznoj carinskoj ispostavi se podnosi sigurnosna sažeta deklaracija.</p> <p>Uz odobrenje nadležne carinarnice sigurnosna sažeta deklaracija se može podnijeti drugoj carinskoj ispostavi, pod uslovom da ta carinska ispostava odmah obavijesti ili stavi na raspolaganje elektronskim putem sve potrebne podatke izlaznoj carinskoj ispostavi.</p> <p>Pod uslovom da je carinarnici omogućen pristup podacima iz sigurnosne sažete deklaracije u kompjuterskim sistemu privrednog subjekta, umjesto obveze podnošenja sigurnosne sažete deklaracije nadležna carinarnica može odobriti podnošenje obavještenja.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 1.</p> <p>Regulativa (EEZ-a) br. 2913/92 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:</p> <p>U glavi V. (Roba koja napušta carinsko područje Zajednice) dodaju se sljedeći članovi:</p> <p>Član 182 d</p> <p>1. Postupak Odbora koristi se za utvrđivanje seta zajedničkih podataka i formata za skraćenu deklaraciju, koji sadrži podatke potrebne za analizu rizika i pravilnu primjenu carinskih provjera, prvenstveno za sigurnosne namjene, uz korištenje prema potrebi međunarodnih standarda i trgovinske prakse.</p> <p>2. Skraćena se deklaracija izdaje upotrebom tehnike</p>	<p>Član 18</p> <p>Poslije člana 182, poslije naslova "Roba koja napušta carinsko područje", dodaju se četiri nova člana koji glase:</p> <p>Član 182d</p> <p>Vlada propisuje obrazac i sadržaj sigurnosne sažete deklaracije, koja mora da sadrži podatke neophodne za obavljanje analize rizika i odgovarajuću primjenu carinske kontrole, prije svega za potrebe bezbjednosti i zaštite, uz primjenu, gde je to moguće, međunarodnih standarda i poslovne prakse.</p> <p>Sigurnosna sažeta deklaracija podnosi se elektronskim putem. Komercijalni, lučki i transportni podaci mogu se koristiti, pod uslovom da sadrže pojedinosti neophodne za sigurnosnu sažetu deklaraciju.</p>	Potpuno usklađeno		

<p>obrade podataka. Mogu se koristiti podaci o trgovini, lukama i prevozu, pod uslovom da sadrže sve potrebne pojedinosti.</p> <p>U izuzetnim okolnostima carinska tijela mogu prihvati skraćene deklaracije u papirnom obliku, pod uslovom da primjenjuju jednak nivo upravljanja rizikom kao u slučaju skraćene deklaracije izdate upotrebom tehnike obrade podataka.</p> <p>3. Skraćenu deklaraciju podnosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) lice koje iznosi robu ili koja preuzima odgovornost za prevoz robe iz carinskog područja Zajednice; ili (b) svako lice koje može podnijeti ili daje na podnošenje predmetnu robu nadležnom carinskom tijelu; ili (c) predstavnik jednog od lica iz tačaka (a) ili (b). <p>4. Licu iz stava 3. odobrava se na njegov zahtjev ispravak jednog ili više podataka iz skraćene deklaracije nakon što je podnesena. Međutim, nikakva ispravka nije moguća nakon što carinska tijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) obavijeste lice koja je podnijela skraćenu deklaraciju da namjeravaju pregledati robu; ili (b) utvrde da su predmetni podaci netačni; ili (c) dopuste uklanjanje robe." 	<p>U izuzetnim okolnostima, carinski organ može prihvati sigurnosnu sažetu deklaraciju u papirnom obliku, pod uslovom da je isti nivo upravljanja rizikom zastavljen kao i kod sigurnosne sažete deklaracije koja se podnosi elektronskim putem.</p> <p>Sigurnosnu sažetu deklaraciju podnosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lice koje iznosi robu, odnosno koje je preuzeo odgovornost za prevoz robe iz carinskog područja Crne Gore; ili b) svako lice koje može da dopremi robu ili omogući da se roba dopremi nadležnom carinskom organu, ili c) zastupnik lica iz tač. a) ili b). <p>Na zahtjev lica iz stava 4 ovog člana, može se dozvoliti izmjena ili dopuna jednog ili više podataka u sigurnosnoj sažetoj deklaraciji koja je već podnešena. Međutim, izmjena ili dopuna se neće dozvoliti nakon što je carinski organ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obavijestio lice koje je podnijelo sigurnosnu sažetu deklaraciju da namjerava da izvrši pregled robe; ili - utvrdio da su podaci navedeni u sigurnosnoj sažetoj deklaraciji netačni; ili - dozvolio premještanje robe.“ 			
Član 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Regulativa (EZ) Br. 450/2008				
<p>Član 5</p> <p>Razmjena i čuvanje podataka</p> <p>1. Svaka razmjena podataka, pratećih dokumenata, odluka i obaveštenja, koja se obavlja između carinskih organa, kao i privrednih subjekata i carinskih organa, na koju obavezuju carinski propisi i čuvanje takvih podataka na koje obavezuju carinski propisi, sprovodi se primjenom tehnologije elektronske razmjene</p>	<p>Član 2</p> <p>Poslije člana 5, poslije naslova "Prava i obaveze lica" dodaje se novi član, koji glasi:</p> <p>"Elektronska razmjena i čuvanje podataka</p> <p>Član 5a</p> <p>Svaka razmjena podataka, pratećih dokumenata, odluka i obavještenja, koja se obavlja između carinskih organa, kao</p>	Potpuno usklađeno		Odlukom Evropske Komisije, a zbog izmjena Lisabonskog ugovora i usaglašavanja IT sistema

<p>podataka.</p> <p>Mjere koje su osmišljene radi izmene sporednih elemenata ove Regulative, putem dopune, definisanjem izuzetaka u odnosu na prvi stav, usvajaju se u skladu sa regulatornim postupkom sa kontrolom, navedenim u članu 184(4).</p> <p>Pomenute mjere definišu slučajeve i uslove pod kojima se, umjesto elektronske razmene podataka, mogu primjenjivati transakcije u vidu papirne dokumentacije ili druge transakcije, posebno imajući u vidu sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> (f) mogućnost privremenog kvara kompjuterizovanog sistema carinskih organa; (g) mogućnost privremenog kvara kompjuterizovanog sistema privrednih subjekata; (h) međunarodnih konvencija i sporazuma koji propisuju primenu papirne dokumentacije, (i) putnici bez neposrednog pristupa kompjuterizovanom sistemu i koji nemaju sredstva za dostavljanje informacija elektronskim putem, (j) praktične zahteve da se deklaracije dostave usmenim putem, ili bilo kojim drugim postupkom. 	<p>i privrednih subjekata i carinskih organa, na koju obavezuju carinski propisi i čuvanje takvih podataka na koje obavezuju carinski propisi, sprovodi se primjenom tehnologije elektronske razmijene podataka.</p> <p>Umjesto elektronske razmijene podataka, podaci se mogu razmjenjivati u papirnom obliku ili na drugi način, u sljedećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) privremenog kvara kompjuterizovanog sistema carinskog organa; (b) privremenog kvara kompjuterizovanog sistema privrednih subjekata; (c) kada međunarodne konvencije i sporazumi propisuju primjenu papirne dokumentacije; (d) kada putnici nemaju neposredan pristup kompjuterizovanom sistemu i kada nemaju sredstva za dostavljanje informacija elektronskim putem; (e) kada se zahtijeva dostavljanje deklaracije usmenim putem ili nekom drugom radnjom.” 			država članica, primjena modernizova nog Carinskog zakona Zajednice odložena za 2016. godinu. EK je na sastancima Pododbora za carine i poreze savjetovala prenošenje samo ove odredbe u Carinski zakon Crne Gore.
Regulativa (EZ) br. 1186/2009				
Čl. 1-113	<p>Član 19</p> <p>Član 184, mijenja se i glasi:</p> <p>„Oslobоđeni su od plaćanja carine:</p> <p>1) roba za koju je međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru predviđeno oslobođenje od plaćanja carine;</p> <p>2) predmeti domaćinstva koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj zemlji boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci. Predmeti su morali biti u vlasništvu tog lica i korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz se može obaviti u razdoblju</p>	Djelimično usklađeno	Izmjene člana 184 isključivo nabrajaju slučajeve oslobođenja od plaćanja carine. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Uredbe o oslobođenju od plaćanja carine, kojom	IV kvartal 2013

	<p>od 12 mjeseci od dana preseljenja. Izuzetno, ukoliko posebne okolnosti zahtijevaju rok uvoza se može produžiti,</p> <p>3) predmeti domaćinstva i darovi koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka;</p> <p>4) predmeti koje su domaći i strani državljanji stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;</p> <p>5) oprema, školski materijali i predmeti domaćinstva koji služe za opremanje studentske sobe i pripadaju učenicima ili studentima koji dolaze na studije u Crnu Goru i namijenjeni su njihovoj ličnoj upotrebi tokom studiranja;</p> <p>6) pošiljke neznatne vrijednosti;</p> <p>7) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;</p> <p>8) proizvodna sredstva i druga oprema koju radi nastava obavljanja djelatnosti u Crnu Goru uvoze lica, koja su u zemlji prethodnog boravka obavljala takvu djelatnost najmanje 12 mjeseci;</p> <p>9) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države, i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;</p> <p>10) sjeme, vještačka đubriva i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjeva namijenjeni upotrebi na imanjima u pograničnom pojasu Crne Gore koja posjeduju poljoprivredni proizvođači iz susjedne države;</p> <p>11) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;</p> <p>12) obrazovni, naučni i kulturni materijal, kao i naučni instrumenti i aparature;</p>		će se detaljnije urediti svaki od ovih slučajeva
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------

- 13)** životinje za laboratoriju i biološke ili hemijske supstance za istraživanje;
- 14)** terapeutске supstance ljudskog porijekla i reagensi za utvrđivanje krvinih grupa i vrsta tkiva;
- 15)** instrumenti i aparati za medicinska istraživanja, dijagnostiku ili liječenje;
- 16)** referentne supstance za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda;
- 17)** farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima;
- 18)** roba koja zadovoljava osnovne ljudske potrebe, kao što su hrana, lijekovi, odjeća, obuća, posteljina, higijenske potrepštine i slično, koju radi besplatne podjele ugroženim licima i žrtvama prirodnih i drugih katastrofa uvoze registrovane humanitarne i dobrotvorne organizacije i ustanove. Od plaćanja carine oslobođena je i oprema koja se besplatno iz inostranstva šalje navedenim organizacijama i ustanovama u svrhu zadovoljavanja njihovih operativnih potreba i ostvarivanja njihovih humanitarnih ciljeva. Oslobođenje od plaćanja carine ne odnosi se na alkohol i alkoholna pića, duvanske proizvode i motorna vozila osim vozila prve pomoći.
- 19)** predmeti koji su posebno izrađeni i prilagođeni za ličnu upotrebu, obrazovanje, kulturnu, socijalnu, profesionalnu i drugu rehabilitaciju slijepih, slabovidnih, gluvih, i mentalno ili fizički hendikepiranih lica, kada ih uvoze hendikepirana lica neposredno za svoje lične potrebe, odnosno ustanove ili organizacije registrovane za pružanje pomoći i rehabilitaciju takvih osoba;
- 20)** odlikovanja i priznanja dobijena u okviru međunarodnih događaja i pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa;
- 21)** predmeti koji se uvoze u svrhu promocije trgovine - uzorci robe zanemarljive vrijednosti, štampani i reklamni

	<p>materijal i proizvodi koji se koriste ili konzumiraju na sajmovima ili sličnim događajima;</p> <p>22) roba koja se uvozi za potrebe ispitivanja, analize ili testiranja u svrhu utvrđivanja i provjere njenoga sastava, kvaliteta ili tehničkih karakteristika, a za potrebe informisanja ili industrijskog ili trgovачkog istraživanja;</p> <p>23) žigovi, robne marke, patenti, modeli, nacrti i prateća dokumentacija, kao i obrasci za priznavanje izuma, patenata, inovacija i slično, koji se dostavljaju nadležnim tijelima za zaštitu autorskog i industrijskog prava;</p> <p>24) dokumenti namijenjeni informisanju turista;</p> <p>25) razni dokumenti, isprave, obrasci, štampani materijali, brošure, zapisi i pismonosne pošiljke;</p> <p>26) pomoćni materijali za slaganje i zaštitu robe tokom transporta;</p> <p>27) strelja, stočna i druga hrana bilo koje vrste za potrebe transporta životinja;</p> <p>28) gorivo i mazivo sadržano u rezervoarima drumskih motornih vozila i specijalnim kontejenrima;</p> <p>29) materijali za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje spomenika ili groblja žrtava rata;</p> <p>30) kovčezi s umrlim osobama, urne s pepelom umrlih osoba, cvijeće, vijenci i drugi uobičajeni ukrasni pogrebni predmeti;</p> <p>40) oprema za preventivu i gašenje požara;</p> <p>41) roba koja se koristi za obnovu, održavanje i restauraciju zaštićenih spomenika kulture, a na osnovu mišljenja nadležnog organa;</p> <p>42) roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičko-scenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;</p> <p>43) roba koja je u obliku donacije data ustanovama iz</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>oblasti kulture i drugim neprofitnim pravnim licima u kulturi, samostalnim umjetnicima ili umjetnicima za obavljanje njihove djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;</p> <p>44) roba koju kao sopstvena djela iz inostranstva unesu naučnici, književnici i umjetnici;</p> <p>45) roba koja se unosi kao ulog stranog ulagača u skladu sa posebnim zakonom;</p> <p>46) oprema koju uvoze državni organi za obavljanje svoje djelatnosti, koja se ne proizvodi u Crnoj Gori;</p> <p>47) roba koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavnicama;</p> <p>48) automobili koje u svrhu lične upotrebe uvoze lica sa invaliditetom sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje.</p> <p>Roba puštena u sloboden promet uz oslobođenje od plaćanja carine na osnovu stava 1 ovoga člana, pod carinskim je nadzorom, izuzev ukoliko iz same svrhe i načina upotrebe odnosnih predmeta ne proizlazi neophodnost njihovog davanja drugome na upotrebu, ne smije prodavati ili otuđivati po drugoj osnovi, davati drugome na upotrebu, zalog, najam, koristiti u druge svrhe ili predati kao osiguranje za druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležne carinarnice i plaćanja carine, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) za predmete iz stava 1 tač. 2, 3 i 8 ovog člana do isteka roka od 12 mjeseci od dana kada su pušteni u sloboden promet, b) za ostale predmete iz stava 1 ovog člana, osim za predmete iz tačke 4 istog stava, do isteka roka od 3 godine od dana puštanja u sloboden promet, osim ako međunarodnim sporazumom ili drugim propisima nije utvrđen poseban rok. <p>Svako postupanje sa robom na način iz stava 3 ovog člana</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>povlači za sobom plaćanje carine po stopi koja se primjenjuje na dan takve radnje, na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju je na taj dan utvrdila ili prihvatile carinarnica.</p> <p>Uslove i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine kao i ograničenja u pogledu raspolaaganja robom oslobođenom od plaćanja carine iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Vlada.</p>			
Čl. 114-121	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Kako bi se stimulisala privreda, Crna Gora ne primjenjuje izvozne carine, pa ne postoji potreba propisivanja oslobođenja od plaćanja.	
Čl.122-128	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Uredbe o oslobođenju od plaćanja carine, na osnovu člana 19 Predloga ovog Zakona	IV kvartal 2013
Čl. 129-134	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo finansija
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Predloženim zakonom vrši se dalja harmonizacija sa evropskim carinskim zakonodavstvom, na način što se u crnogorski carinski sistem transponuju odredbe koje se odnose na:

- primjenu tzv. sigurnosnih mjera,
- ostvarivanje carinskih povlastica, i
- sprovođenje tranzitnog postupka,

radi usaglašavanja navedenih postupaka sa jedinstvenim evropskim standardima.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Predložene izmjene Carinskog zakona su usmjerene prvenstveno na uspostavljanje sigurnosnih

elemenata, kojima se sa jedne strane želi povećati sigurnost trgovine putem stvaranja mehanizma za jačanje sposobnosti carine u otkrivanju visokorizičnih pošiljki, a sa druge strane davanju mogućnosti carinskoj službi da u saradnji sa privrednim subjektima što više olakša kretanje međunarodne trgovine.

Takođe, predloženim propisom se stvara pravni osnov za donošenje podzakonskog propisa koji bi u potpunosti bio usaglašen sa EU standardima u pogledu vrsta i količina roba, kao i uslova za ostvarivanje povlašćenog carinskog tretmana prilikom uvoza u Crnu Goru.

Na kraju, u cilju uspostavljanja tranzitnog postupka potpuno kompatibilnog onome u EU i zemljama članicama Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, neophodno je preuzeti određene mjere na normativnom, kadrovskom i informatičkom planu. Usvajanjem predloženih izmjena stvaraju se uslovi za implementaciju NCTS-a na nacionalnom nivou (tzv. zatvoreni sistem), nakon čega bi se išlo na nivo tranzita Zajednice i nivo zajedničkog tranzita.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Status quo opcija bi podrazumijevala primjenu važećeg propisa.

Ako se ima u vidu činjenica da u postojećem propisu ne postoje odredbe koje regulišu primjenu sigurnosnih mjera, neusvajanje istih bi umnogome otežalo rad carinske službe prilikom kontrole pošiljki i stvaranja uslova za ubrzan protok roba na graničnim prelazima.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovaljnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim

preduzećima).

- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenca.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Imajući u vidu da se predloženim propisom stvaraju uslovi za olakšanje međunarodne trgovine (odredbe kojs se odnose na primjenu sigurnosnih mjera i tranzit), kao i usvajanje EU standarda u pogledu ostvarivanja povlastica prilikom uvoza roba, odnosno predmeta u Crnu Goru, isti će pozitivno uticati na pravna i fizička lica koja se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, odnosno uvozom roba.

Propis neće izazvati dodatne troškove građanima i privredi.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za sprovođenje Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona nije potrebno obezbijediti sredstva iz Budžeta Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna eksertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Prilikom izrade predmetnog zakona nije korišćena eksertska podrška. Napominjemo da je Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona bio poslat ekspertima DG TAXUD-a na mišljenje i da na isti nije bilo dodatnih komentara.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nijesu identifikovane potencijalne prepreke za primjenu propisa.

Datum i mjesto

27. jun 2013. godine
Podgorica

Starješina